

# *LIKÁMWISI*

 Mbote, baninga. Ezali litomba ya kozala lisusu awa na ntongo oyo. Pe nazalaki... bayébisaki ngai ete bazaláki na liyangani moko libánda-na-momesano, pe ezwaki mwa maloba. Pe balingaki náyá koyoka mwa maloba yango, ya oyo e... soki nazalaki na likambo ya koloba to kotelemela yango, na ntina na, balobaki ezalaki na likambo moko na ntina na masolo, bazalaki na mwa mikakatano. Nakanisi ete ezali malamu mpenza, ndenge wana. Nandimi yango. Boye epesi ngai libaku malamu, oyo nakoki ko...

<sup>2</sup> Bato bazali ebele mpenza, nabanzi ezali bato pene na nkama motoba oyo bazali na molongo ya kozela, sikawa, bomoni, masolo na moto moko moko. Pe, na bososoli ya bomoto, nazali na esingisi ya maloba na ngai, ya kotikala ná moto moko moko kino tozua eyano kouta na Nzambe, mpo na moto yango, bomoni. Na bongo soki osali yango, okoki kozala na moto moko wana na molongo ya kozela mpo, ntango mosusu ná moto moko wana, kozela mpóso mibale to misato mpo na moto moko wana, bomoni, kino ete tózua mpenza eyano kouta na Nzambe; kokutana elongo, kobondela elongo; kozonga, kokabwana; kokutana lisusu, kobondela elongo, kino tokozua YANGO ELOBI NKOLO mpo na moto yango. Ee, na ntango wana, kotala makambo mosusu yango.

<sup>3</sup> Sikawa na lolenge oyo, ndenge nasosoli yango, malamu, ezali ete moto na moto akokoma malómbo na bango, ézala átá nini, boye bapésa yango kaka na ngai. Pe tika názua yango, na bongo nábóndela mpo na malómbo yango, na sima nde nakoki kobenga bato yango na esika oyo... Ezaláki—ezaláki nde ndenge wana esalemaki? [Ndeko Neville alobi: "Amen." — N.D.E.] Sikawa, yango, ezali malamu. Bomoni, na bongo ntango názozela ná moto moko oyo, nakoki kozua bato mokama, nkama mibale, bobele na oyo moko, etóngá oyo awa, wana nazozelela moto moko. Mpo, lolenge wana, nde ekopesa ngai libaku malamu ya komona bato mingi. Na—nasepeli na yango mpenza. Moto oyo azuaki likanisi yango, ee, nandimi ete ezalaki likanisi malamu mpenza. Ezali malamu.

<sup>4</sup> Na bongo sikawa, mpóso oyo, na lolenge moko boye, ezalaki na motuya mingi mpo na ngai, mpóso mibale to misato oyo eleki. Na—nakendeki liboso na Nkolo na biso, ndenge bozali kosósola.

<sup>5</sup> Kasi, nakanisi, liboso tobanda liyangani, nakanisi na... Pe ya liboso nayebi, nazali na nkoko na ngai moko awa esika moko kati na ndako oyo, pe ntango mosusu... Soki azali Branham, azali mobulu, ákokima-kima awa epai moko, ntango mosusu, boye ye nde—ye nde asengeli kozua mitíndo oyo, boye azali

zinga-zinga awa na esika moko. Nakanisi ete mosala ya kobulisa bana ezali, pe mpo na ba-mamá mosusu oyo bazali na bana na bango. Ee, soki Ndeko Teddy, nabanzi ezali ye, akoki koya kobéta piano, pe tokoyemba loyembo na biso ya momesano ya kala, ya mosala ya kobulisa ba-bebé: *Memá bango*.

<sup>6</sup> Sikawa, bato mingi, na mangomba mingi, bamwángisaka mai likolo na ba-bebé. Kasi biso tomekaka kolanda bobele lolenge ya Biblia, kokokana mpenza na lolenge oyo nayebe kolanda Yango. Sikawa, esika moko te na Biblia bamwángisaki mai likolo na mokóló, koleka boni bebé. Pe ezalá na esika moko te, komwángisa mái esilá kotindama na Nzambe, na bebé to mokóló.

<sup>7</sup> Kasi, na Biblia, ezali na esika oyo bamemelaki Yesu bana mike, pe Ye asémbolaki maboko na Ye, atiaki yango likolo ya bana mike, apambolaki bango, pe alobaki: “Bótika bana mike bayáka na Ngai.” Sikawa yango nde lolenge na biso—na biso ya kosala yango awa. Sikawa, lokola basali na Ye, tomemaka bobele bango liboso—liboso na Nzambe, na libondeli; pe soki ezali na moto moko awa oyo azali na bebé na ye oyo abulisami naino te...

<sup>8</sup> Tondimaka te likambo ya kobatisa ba-bebé yango, ata na lolenge nini. Mpo, bazali na lisumu te. “Babotami na lisumu, basálemi na lisumu-ya-nko, bayei na mokili ná lokuta na monoko,” kasi bazali na likambo ya kobongola motema te. Pe libatisi ezali mpo na kobongola motema pe bolimbisi ya masumu. Na bongo, bango ba-bebé bazali na eloko ya kobongolela motema te; pe ntango Yesu akufaki na ekulusu, Apetolaki masumu nyonso. Bongo sika na ntango tokoli pe toyebi ete tosengéli kobongola motema mpo na makambo tosalaki, na ntango wana nde tozali, pe tososoli ete Klisto, Oyo akufaki mpo na biso... Bebé moke wana akoki kososola yango te, ete Klisto akufaki mpo na ye. Kasi ntango tokoli mua moke mpo na kososola ete Klisto akufaki mpo na biso, na ntango wana nde tozuaka—tozuaka libatisi mpo na kufa na Ye pe tosekwaka mpo na lisekwa na Ye. Soki Nkolo alingi, lomingo ekoya nakolobelá yango, Nkolo... soki Nzambe alingi.

<sup>9</sup> Sikawa, yango wana, tomemaka bango pe tobulisaka bango. Ba-mamá nyonso, mangomba nyonso, bindimeli nyonso, lángi ya loposo nyonso, eloko mosusu nyonso, tobulisaka bana mike nyonso epai na Nkolo Yesu Klisto.

<sup>10</sup> Sikawa, Ndeko Teddy, soki okoki koyembisa biso loyembo oyo: *Memá bango*, soki okolina. Malamu, tika biso nyonso sikawa.

Memá bango, memá... bango,  
Memá bango...  
Memá bango, memá bango...

<sup>11</sup> Na emononeli oyo nazuáki, bobele sima na kokende ya mama na ngai, yango nde nazalaki koyembisa, loyembo wana, ezali: *Memá bango*, ntango bana mike, bóya na bango.

Okolinga koya, Ndeko Neville?

<sup>12</sup> Nayebi mwana mobali oyo. Billy alobi: “Kokweisa ye te.” Ye... Oyo azali William Branham, ezali ba William branham misato nde batelemi awa elongo, mabota misato, nkombo misato. Azali kotala-tala ngai, na ntongo oyo. Ezali na eloko moko kati na ye, oyo ezali lokola mwana mobali moko ayebi na ye mabe te. Pe, nkombo na ye William Paul Jr. Na bongo tozali na matondo, ngai nazali na yango na ntongo oyo, ya kopesa na Nkolo Yesu, kouta na maboko ya tata na ye (mwana na ngai), nkóko na ngai, mpo na bomoi ya mosala; mapamboli ézala likolo na tata pe mama na ye.

Tógumba mitó na biso.

<sup>13</sup> Tata na biso ya Likolo oyo atondi na Ngolu, nayebi ete nakomi kopusana mosika na nzela, ntango namemi nkóko na ngai na loboko na ngai.

<sup>14</sup> Kasi nazokokanisa na ntina na Yakobo, ntango amemáki bankóko na ye, Efraim ná Manasé, na mabólóngó na ye, wana akómaki mobange; apambolaki bana yango, pe akabolelaki bango mapámboli ya molimo oyo ezali koumela kino lelo oyo. Lolenge akutanisaki maboko na ye longwa na moko, kino na mosusu, kolongoláká lipamboli longwa na Bayuda kino na Mabota, na ekulusu. Tika ete Nzambe ya Lola ábeléma pene sikawa.

<sup>15</sup> Nkóko ya mobali oyo Osili kopesa ngai, Nkolo, na nzela ya mwana na ngai ya mobali ná bokilo na ngai ya mwasi. Nazali kakanisa ndenge azalaki mwasi-ekomba, akokaki kozwa bana te, pe ntango tozalaki koya mokolo wana kolongwa Yakima, na Washington, ntango azalaki kolela, pe alobaki: “Nazali mpenza na mposa ya kozala na bebe.”

<sup>16</sup> Molimo na Yo ekotaki na motuka, pe kuna nalobaki: “Okozua ye.” Pe lelo namemi mwana-mobali moke kitoko oyo na loboko na ngai: Liloba lilobami na Yo, elaka na Yo.

<sup>17</sup> Sikawa, Nkolo, na bosáwa ya misala na biso, totii bebé oyo, na nzela na kondima, na maboko ya Nkolo Yesu; mpo lokola Ye, azali awa na lolenge ya Molimo Mosantu, ámemba bebé oyo na maboko na Ye pe na kobatelama na Ye, pe ákamba ye na bomoi mobimba. Pesa ye bokólongono pe makasi, bomoi molai, soki Okoumela kozonga. Pe tika ete bebé oyo ásálá mosálá mpo na nkembo na Yo. Tika ete Nguya ya Nzambe na bomoi ézala likolo na mwana oyo. Soki akóli pe akómi moto, pe Yesu aumeli kozonga, tika ete áteya Nsango-malamu. Nguya ya Nzambe, oyo epesaki ye na mama ná tata na ye, tika ete Elongwa na ye ata moke te.

<sup>18</sup> Pambola papa na ye pe mama na ye. Tika ete bábókolama, oyo... Tika ete ábókolo bebé oyo na bozali ya Boklisto. Ete, makambo nyonso ya bomoto oyo bakoki kolakisa, tika ete mwana oyo ázala na yango.

<sup>19</sup> Sikawa, Billy Paul Branham Jr. moke, napesi yo na Nzambe na-Nguya-nyonso, mpo na kobulisama, na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.

<sup>20</sup> Ezalaka na eloko moko na ntina na ba-bebé mike, oyo ezalala, nakanisi, na bopolu mpenza!

<sup>21</sup> Nakanisi lisusu Loyce, alelaki pe akangáki maboko na ye makasi. Azalaka motema likóló mpenza. Loyce awuti koleka na minyoko ya makasi, mwa elenge mwasi moko ya Kentucky oyo azaláki mpenza na bomoi ya mpasi. Pe ye... Na mpokwa moko, Yesu amonanaki na ye, wana atelemaki na malili. Pe ayáki mbángu na ndako, pene na minwí, ye ná Billy, sima na bango kobálana. Pe bango... kuna, pembeni na kiti ya kofanda-ya-bisika-mibale, nazingaki ye na loboko na ngai pe nakambáki ye epai na Nkolo Yesu.

<sup>22</sup> Azalaki na mposa makasi ya kobota bána. Basilaki kobalana eleki mibu mingi. Pe, mokolo moko, toutaki na Yakima, azalaki mpenza kolela. Ezalaki... Molimo Mosantu eyáki pe eyebisaki ye likambo ya bokono ya basi oyo azalaki na yango, esalaki... ntina oyo akokaki kobota bána te. Bongo Molimo Mosantu ayáki lisusu, pe alakelaki bokono yango ya basi mabe pe apésaki ye lipamboli. Nauti kobulisa ye sikawa. Ezalaki na...

<sup>23</sup> Nazali na mwa makambo nakomi awa, oyo nalingi kolobela yambo, liboso tótanga makomi. Ya liboso, ezali mayangani ekoya, nakomáki yango. Ezali nde lomingo ekoya, soki Nkolo alingi. Nayebi ete ba-nzela ebandi kokóma moselu na ba-glacé pe kobéba mpenza.

<sup>24</sup> Pe tozali na bato awa; bauti na Georgie, na Alabama, na Floride, na Ohio, pe na Illinois. Pe-pe etóngá moke na bato oyo esalemi na bato bauti bisika ndenge na ndenge.

<sup>25</sup> Bato mosusu bayebisi ngai, balobi: "Nalekaki pene na losambo na yo kuna, Billy, na ntongo wana. Ezali na ba-numero ya mituka kouta na ekólo mobimba awa."

Nalobaka: "Iyo."

<sup>26</sup> Moko *awa* pe mosusu *kuna*, ezali lolenge wana nde Mwasi-na-libala akozala, nakanisi. "Bato mibale bakozala na elanga; Nakozua moko, nakotika moko," bongo na bongo.

Pe na—nalingi te bato bátámbwisa mituka na ba-nzela moselu ya ba-glacé.

<sup>27</sup> Nayebi ete ngai pe, bobele sima na Nowéle, nako—nakosala mobembo, kokende na elanga, soki Nkolo alingi. Nazali na mayangani pene na zomi na mitano esili kobongisama sikawa.

<sup>28</sup> Nalingi pe koyebisa ete, lomingo ekoya, soki Nkolo alingi, nalingi koteya Liteya moko ya kafukafu mpenza, mpo na ngai. Mpósó oyo pe mpósó eleki, nazalaki koyekola histoire ya Biblia. Pe nalingi koteya likolo na *Boklisto Kotelemela Bopakano*, bongo, to, *Losambo Ya Bikeko*; lomingo ekoya.

<sup>29</sup> Na sima, lomingo ekolanda ezali mokolo ya Butu ya Nowéle, lomingo ekolanda; pe, nalingi koloba, lomingo sima na mpósó moko, bólimbisa ngai. Lomingo, sima na mpósó moko, ekozala mokolo ya Butu ya Nowéle. Sikawa soki natei Liteya moko, pe, baninga na ngai mosusu baoyo bautaka Alabama, Mississippi, Georgie, pe zinga-zinga ndenge wana, na ntembe te, bana mike bakosepela te na butu ya Nowéle. Pe soki Nkolo atii na motema na ngai koteya Liteya ya Nowéle na losambo, boye nakosala yango, soki Nzambe alingi, nalaki na moto nyonso oyo azalaka libanda na engumba, bomoni, nakotindela bino bande yango ngai moko, bomoni. Boye ekosengela na bino te kotika bana na bino na mpokwa ya Nowéle, mpokwa ya Butu ya Nowéle. Na boye nako—nakotindela bino bande yango, lokola matóndi na ngai, bomoni, ya liyangani yango. Na boye bóbosana yango te.

<sup>30</sup> Likambo mosusu, boyebi, bo—bokoki kozela te ete bato nyonso bándima makambo nyonso olobaka. E—esalemaka nango lolenge wana te.

<sup>31</sup> Na ntongo oyo nabosanaki, wana nazalaki kosala nokinoki, mpo na koya awa. Esalemaki ete natálaki...Ndeko Wood amemaki mwasi na ngai ná bango awa. Na—natálaki, pe ntango ya kobanda liteya awa etikalaki moke mpo na ngai kobéngama. Pe bayebisaki ngai, Billy abengaki ngai lobi na butu, pe alobaki ete balingaki náya awa na ntongo oyo, mpo náyoka botangi ya masoló ya likita ya suka euti kosalema.

<sup>32</sup> Nalingaki kolobela histoire moko, kaka mpo námeka kosémbola likambo moko nalobaki. Ata omeki kotalisa likambo polele ndenge nini, ekozala kaka na moto moko oyo akososola yango te. Ezali oyo etali bitumbelo kati na losambo. Bomoni? Moto moko alobaki: “Ndeko Branham andimaka likambo ya etumbelo kati na losambo te.” Nandimaka solo likambo ya etumbelo na losambo. Bomoni? Kasi bitumbelo ezalaki esika bato bazalaki koya kobondela te. Kobéngá bato na etumbelo etikálá kosalema te, na eleko moko te, na Biblia. Likambo ya ndenge wana ezali te.

<sup>33</sup> Pe nakolakisa bino, na lomingo ekoya, na histoire ya lingomba ya ebandeli, ntina nini kobenga bato na etumbelo ezalaki te kati na losambo. Mpo, kokweya na mabólongo na etumbelo ezali lolenge ya kosámbela ya bapakano, ezali likanisi ya Boklisto ata moke te. Sikawa, nakolobela pe yango, lomingo ekoya. Kasi bitumbelo ezalaki te na lingomba ya ebandeli, mpo na kobenga bato na etumbelo. Eloko moko te ezalaki bobele eteni-ya-ndako ya mpamba. Esili wana. Ekulusu te, eloko

moko te, eloko moko te ezalaki na eteni-ya-ndako yango, kaka mabelé mpamba. Bato yango bazalaki li—Lingomba pantekote na ebandeli, ndenge nakotálisa bino na nzela ya bakomeli ya mambi-ma-kala ya ndenge na ndenge, lomingo ekoya, soki Nkolo alingi. Pe nakotalisa bino yango na makomi ya *Église Des Premiers Pèlerins* ya Ironside, pe *Les Deux Babylones* ya Hislop, ná *Ba-tata Liboso na Nicée, Likita ya Nicée*, oh, mingi na bango mpenza, makomi ya Hazeltine ya lingomba ya ebandeli, ná bamosusu, bomoni. Mpo na kotalisa ete esika moko te . . .

<sup>34</sup> Ata na Irlande, esika nakendeki kotála mboka, na losambo oyo Bakatoliko bapesá nkombo ya mosantu moko Katoliko, Santu Patrick, kasi esika ata moko te na histoire elobelí likambo yango. Ete Santu Patrick atikala kozala eloko mosusu te bobele motemeli lingomba ya Roma. Ezali na esika moko te. Moto moko te akoki kolakisa histoire moko oyo ekotalisa yango, ete—ete azalaki Mokatoliko. Ye, biteyelo na ye, na ye nyonso ezalaki na Irlande ya Nordi. Na bongo ntango nkumu Mokatoliko oyo, akómaki na Angleterre, abomaki bato ya Santu Patrick nkótó zomi. Pe losambo yango ezali kaka na esika wana tééé lelo, biteyelo na ye, nyonso na Irlande ya Nordi.

<sup>35</sup> Pe esika boyokaka elobamaka ete: “Santu Patrick akimisaki ba-nyoka nyonso libanda na Irlande,” boyebi nini nde yango ezalaki, bosolo ya makambo yango na histoire? Azalaki kondima Nkitela, ete ezalaki na nguya ya kolokota ba-nyoka, kosimba ba-nyoka. Yango nde ntina oyo elobamaka, ebandaki.

<sup>36</sup> Pe ndenge Petelo abákamaki na ekulusu, motó na nse, na Roma, ekomami na buku ya ba-martyre te. Pe nalukaki na moko moko, bisika nyonso, pe natángaki ba-buku ya bakomi ya histoire, nyonso oyo nayebi, kasi Likomi ata moko te elobaki ete Polo to Petelo abomamaki na Roma. Ezali biyambweli. Ezali lingomba ya liboso ya Roma nde ebandisaki likambo yango, kasi ezali Solo te. Bomoni? Makambo ezali mingi mpenza. Nakolobela yango lomingo ekoya.

<sup>37</sup> Bongo likambo mosusu oyo nayokaka mingi, na ntina na yango, moto moko ayebisaki ngai, motei monene moko ya kafukafu, alobaki: “Ndeko Branham, mpo na nini otikaka basi kimia te?” Alobaki: “Oyebi, bato bazuaka yo lokola mosakoli. Mpo na nini olakisaka bango makambo minene ya molimo te?” Moto yango akoki kozala awa. Soki ezali bongo, nalingi ete óyoka oyo, ndeko. “Mpo na nini olakisaka bango makambo minene ya molimo te, esika omataka, tika pe bango, bámata wana, na esika ya koyebisaka bango makambo ya kokáta suki na bango te, pe lolenge ya bilamba basengeli kolata?”

<sup>38</sup> Soki ozali awa, to okoyoka bande oyo, ndeko, soki nakoki kobimisa bango na étéyelo ya bana mike te, ndenge nini nakolakisa bango algèbre? Bazangi nsoni pe lisosoli ya bomoto oyo basengeli na yango, ya kotika ata suki na bango kokóla, pe

kolata bilamba lokola basi mpenza, ndenge nini okoteya bango makambo ya molimo? Bomoni? Ya solo. Bayebi naino ya liboso te, bayebi ba-ABC te. Bongo óluka kotangisa bango makambo ya likolo, kopesa bango malakisi ya bobóngó, na ntango bayebi ABC te? Tóyekola naino ba-ABC, na sima nde toko—tokokóba na oyo wana.

<sup>39</sup> Sikawa, na mpósó eleki bozalaki na—na moto moko monene awa na eteyelo, oyo azuaki esika na ngai. Ezalaki Ndeko William Booth-Clibborn, oyo ayebani, kati na batei nyonso, ete azali mwana-mokonzi kati na batei; moto monene, motei monene, monene. Solo mpenza, azali moko na batei ya malamu koleka kati na bikólo, bisika nyonso. Moto yango akoki koteya Nsango-malamu na nkótá nsambo ekeseni, na bongo, bokoki kosósola nani ye azali. Pe azali motei ya Nsango-malamu mobimba.

<sup>40</sup> Ye moto atikalaki elongo na ngai na lisolo ya ntемbe wana, ná batei nsambo ya Lingomba ya Klisto na ntango wana. Pe soki etikálá kozala na bato oyo nayokela mpenza mawa, ezalaki bato yango, ntango asilisaki kosolola na bango. Na—nayóká makambo ya bongo te na bomoi na ngai. Batelemaki kutu pe babandaki kokende na bango. Alandaki bango na ekuke, alobaki: “Nakanasaki ete bolingaki kolobela kobikisama na nzoto ya bo-Nzambe.”

<sup>41</sup> Pe azali moto ya polele-polele, ata bongo, ya polele-polele mpenza. Abengaki bango na nkombo nyonso akokaki kobenga bango, “suka na baíngá” pe nyonso wana, boyebi. Na bongo, ye, azali mpenza moto ya polele-polele, pe wana nde likambo moko na ye. Soki okokaki kobakisa mwa bolingo likolo na boyebi wana, elingaki kozala ndenge mosusu, bomoni. Pe a—akoki kozala awa. Iyo, kasi na—nalingi koloba yango, boyebi, ndenge wana, soki akokaki kozala mpenza na bopolو na likambo yango. Kasi, oh! la la! azali moi-Ñgelésa, pe akoki mpenza kokoma na nkanda.

<sup>42</sup> Kasi akutanaki na bango na ekuke, alakisaki bango mosapi na elongi, pe alobaki: “Soki bomeki lisusu kobundisa ye,” ezalaki nde ngai, alobaki, “nakoloba makambo na bino polele liboso na bato nyonso, pe nakosambwisa bino,” alobaki bongo. Ah-ha. Banda wana natikali koyoka lisusu nsango na bango ata moke te, bomoni. Iyo, nakweisi bango te. Ngai pe, nalingaki kozala mosika. Ah-ha. Iyo, mpo okozua nzela ya koloba ata moke te, ná Ndeko Booth.

<sup>43</sup> Motei moko ya kokamwa moto malamu, Moklisto malamu, azali peto pe na bomoto, na ndenge nayebeli ye, pe nayebi ye eleki mibu mingi. Nasengeli koyoka bande na ye, liteya oyo ateyaki bino, lolenge Nzambe azalaki mosantu pe likolo, pe lolenge tobótámáki na masumu; pe eloko nini moto akoki kosala, oyo ekoki komema, koyebisa Nzambe likambo ya kosala. Bomoni? Pe yango ezalaki kitoko mingi mpenza.

<sup>44</sup> Sikawa, ntina nakendeki mbala oyo, nazalaki na mpóso moko ya kokila bilei pe mabondeli, oyo ekambaki ngai kozua mokano moko.

<sup>45</sup> Pe nazali na mwa buto moko ya kofina awa, esengeli kozala esika moko boye, oyo ekolongola—ekolongola likambo oyo nalingaki te. Oh, tala. Yango oyo. Oyo ngai nakolina na bande, pe oyo bino bokolina te na bande. Na bongo, bandeko, soki bande na bino ezali na mwa mobulu, ee, bótika te... Bokoki kokata eteni wana. Sikawa, kasi kuna, na lolenge wana, ná bato mingi bákozuáká yango, na ntango bobele Ndeko Mercier ná bamosusu nde bakoki kosala ba-bande, mpo, napésaka bango mitindo ya kolongola makambo yango kuna, liboso nátika yango ébima. Kasi awa, moto nyonso akoki kokamata yango sikawa, bomoni, moto nyonso oyo alingi kokamata yango akoki kokamata yango. Na bongo, na—nasengeli kolongola yango ngai moko, longwa na eloko-ya-kofina oyo awa, likambo oyo nalingi koloba te, to, kotika yango ékota te na ba-bande.

<sup>46</sup> Mpo, Ezali na makambo mosusu nakoki koyebisa bino nyonso awa, oyo nakolina mpenza koloba yango libanda na bato te. Mpo, bótika bango kimia. Soki mokufi miso akambi mokufi miso, bango nyonso bakokweya na libulu, ata ndenge nini, bomoni. Na bongo, bóbetisa bango libaku te. Ndenge Yesu alobaki: “Bóbetisa Bafalisai oyo libaku te.” Alobaki: “Soki balingi mwa—soki balingi mwa mbongo ya mpáko, kende kobwaka ndóbo na mai-na-mbu, zua mbisi ya liboso, bimisa lopata na monoko na yango, pe kende kofuta bango.” Alobaki: “Bó—bóbetisa bango libaku te, bótika bango kimia.”

<sup>47</sup> Kasi na bomoi na ngai mobimba, banda ntango nazalaki elenge mobali, na... Nkolo apésaka ngai ntango nyonso bimononeli, oyo tosili komesana na yango awa na losambo pe, nandimi sóló ete, na etüká oyo ba-bande oyo ekokende pe, na ntina na bimononeli. Ná Biblia oyo efungwámi liboso na ngai, pe liboso na Nzambe Oyo nateleme liboso, nayebi ata moko te oyo ezángá kokokisama. Ezalá mpenza ntango nyonso ya kobonga be.

<sup>48</sup> Pe nazuaki emononeli moko eleki mwa ba-mpóso, pene na ba-mpóso misato, sikawa, mo... mokolo ya mibale oyo ekoya, oyo etindaki ngai na mabólongo, pe nákende na bilíki, kokila bilei pe kobón dela. Pe nalátáki bilamba ya kiló na nse (lokola malili ezalaki), mpo na... oyo naselaka na mibembo ya bokila, mpo nákangama na malili te, kuna na mobénga ngai kati na zámba. Pe nakendeki kuna, te...

<sup>49</sup> Moto moko alobaki: “Ee, Ndeko Branham, okendeki kuna mpo na koluka? Osengelaki kokende nde mpo na koluka kozua emononeli kouta na Nkolo.”

<sup>50</sup> Nalobaki: “Te, bakendeke te . . . Basalaka makambo ndenge wana te. Okoki kozua eloko moko te, na makasi, epai na Nzambe.”

<sup>51</sup> Bomoni, yango wana bato bakóbaka koloba, na ntango ya masoló, balobaka: “Sénga na Nkolo. Kangámá bobele na likambo yango! Kangámá bobele na likambo yango!”

<sup>52</sup> Nazalaki na Liloba moko ya Nkolo mpo na Ndeko Neville, na ntina na kosakoláká mpo na moto nyonso ayáka awa na etumbelo oyo. Nzambe alobaki na ye, apámelaki ye mpenza mpo na yango, bomoni. Bósala yango te, bokokótisa ye na makambo ya nzoto, na sima, bokozala na mosakoli ya lokuta. Bomoni? Bomoni, bótika ye ásala mosala ndenge Molimo akokamba ye kosala. Bomoni?

<sup>53</sup> Bósala te—bólukaka kozua eloko moko te epai na Nzambe, na makasi, mpo bokokoka kosala yango te. Akoloba bobele . . . Ezali lokola Balaame, mosakoli ya lifuti, alobaki: “Nakoki bobele koloba oyo Nzambe atii na monoko na ngai. Soki te, nakoki koloba yango te.”

<sup>54</sup> Ezali pe ndenge moko, nasepeli na lolenge oyo ya kosala makambo oyo bakamati sikoyo, mpo nákoka koyeba oyo, mpenza Nkolo alingi ésalema. Ezali mpenza malamu.

<sup>55</sup> Kasi Yesu akendeki na bilíki, mpo na kokila, sima na Molimo Mosantu kokita likolo na Ye. “Yoane atátolaki, ntango amonaki Molimo na Nzambe kokita likolo na Ye.” Pe Atondisamaki na Nguya ya Nzambe, Nzambe kati na Ye, na sima Akendeki na bilíki mpo na kokila, sima na manso wana. Liboso na yango te, na Molimo Mosantu kokita likolo na Ye, kasi Akendeki kuna pe Akilaki sima na Molimo Mosantu kokita likolo na Ye. Bomoni?

<sup>56</sup> Sika na emónoneli yango, nakoki koloba boye. Nalobelá yango mbala moko. Nalingaki kolongola yango na bande, kasi nabanzi nakotika yango bongo. Na . . .

<sup>57</sup> Ezalaki na ba-ngonga ya misato na ntongo, nakanisi. Nasilaki kolamuka, pe natalaki esika yango, liboso na ngai, pe nazalaki kokende na Yaladene. Ezalaki lokola natelemaki likolo ya etando-eyemámi ya Palestine, pe nazalaki kokende na Yaladene. Pe emónanaki lokola nazalaki koyoka loyembo oyo: *Nazali Kokende Na Yaladene*, moto moko azalaki koyemba yango. Ntango nakómaki pene na ebale yango, nabwákáki miso na sima, pe namónaki nzela oyo nayelaki, pe nasilaki kotambola ntaka mibale likolo na misato ya nzela wana, kino na Yaladene. Natalaki na ngámbo mosusu ya Yaladene, pe nalobaki: “Oh, nkembo na Nzambe, bobele kuna na ngámbo mosusu yango nde epai bilaka nyonso ezali! Bilaka nyonso ezali na Mboka ya elaka.”

<sup>58</sup> Na sima, makanisi ezongelaki ngai. Namilobelaki: “Ekokaki kosala ete ngai nazali . . . ekokaki kozala ete nazalaki kolota, mpo ezali butu?” Bomoni, emononeli ezali eloko oyo ozali

komona polele na miso na yo, kaka lokola ndóto, ozali kotala likambo yango mpenza, pe ozali—ozali koyeba malamu ete otelemi lokola awa na etéyelo, pe ozali—ozali ya kotelema awa, kasi ata bongo, ókomona lokola ozali kati na ndoto. Ezali... Okoki kolimbola yango te, lolenge ya kolimbola yango ezali te. Bomoni, ezali misala ya Nzambe. Pe ba-nzela ya Nzambe ekoki kolimbolama te. Bayambaka yango na kondima.

<sup>59</sup> Bongo efandaki ngai wana mwa moke, pemberi na kití oyo, bongo, mbala moko, tala yango oyo ezongi lisusu. Na ntango wana nde nayebaki ete ezalaki nde emónoneli. Na bongo ntango nakótaki lisusu na emónoneli yango, emonanaki lokola natómbwamaki pe nafandaki na—na nzela-ya-monene moko, nzela-ya-monene moko ya nkaká, ná ndeko moko. Nayebaki ata moke te nani ndeko yango azalaki. Natálaki nzinganzinga. Nalobaki: “Sikawa nandimi mpenza pe nayebi ete oyo ezali emónoneli, Nkolo Nzambe azali awa.” Pe emonanaki lokola bato nyonso bazalaki kobanga. Nalobaki: “Eloko nini yango bato nyonso bazali kobanga?”

<sup>60</sup> Mongongo moko eyokanaki pe elobaki: “Likáma moko monene ezali na mikolo oyo. Ezali na eloko moko ya nsomo mabe mpenza lokola kufa, soki yango ebeti yo.”

<sup>61</sup> Pe nayokaki matiti konyatama, natalaki, pe tala elima ya nyoka moko monene mpenza, ezalaki kongulumna na matiti. Namilobelaki: “Sikawa, koyeba ete oyo ezali emononeli, boye nakomona nini oyo—oyo nyama to ezalisi oyo ezali.” Pe engulumaki kino na nzela-ya-monene yango. Pe bobele ntango namonaki ye, nayebaki ete ezalaki mámba. Sikawa, mámba ezali nyoka moko ya Afrika, oyo ngenge na yango ebomaka, koleka biloko nyonso. Eloko moko te ezali na ngenge lokola mamba. Pe nyoka, na ntembe te, etalisaka lisumu, kufa. Bomoni? Pe ezali na... Na ekolo oyo, tozali na serpent à sonnette, etúpa ya mwa motáne, pe moccasin, mingi kati na ba-nyoka yango, soki ozali na nzoto kolongono te pe moko na yango eswi yo, ntango mosusu ekoboma yo, kaka soki ozangi kozua lisalisi ya lolenge moko ya nokinoki.

<sup>62</sup> Na bongo—bongo soko tokei na Afrika pe na Inde, tokomona cobra. Ezali na cobra ya moindo, azali nyoka mabe, koswa na ye pe ebomaka. Pe ezali na cobra ya lángi-ya-mosáká, oyo eleki oyo wana mosika. Pe moto oyo cobra ya langi-ya-mosáká eswi ye akokufa liwa ya nsomo, akokufa na kokangama péma. E—ekangaka nzela ya kopéma. Pe ba—bakokoka kopéma te, bakofungola kaka monoko mpo na koluka péma, pe bakufaka bongo. Pe nyoka ya lolenge wana nde elingaki koswa Billy Paul, etikalaki moke mpenza, nyoka yango, na Afrika.

<sup>63</sup> Na sima—sima mámba nde alandi, azali liwa. Bobele ntango ye... Azali mbángu mpenza okokoka komona ye te. Atambolaka likolo ya matiti pe amisukumaka longwa na sónge ya mokila

na ye. Asalaka bobele, “wuush,” pe akei! Aswaka na elongi, mingimingi. Akotéléma likolo bongo akobéta makasi. Pe, soko aswi yo, okotikala bobele mwa mpema kino okatswa. Kobaluka mpenza . . . Ekokátátálá bobele te, ekokótá kati na makila, ekokamata misisa, nyonso, okokufa kaka na mwa seconde moke. Bana mibali oyo babótámá kuna pe bana mibali oyo batalisaka nzela, soki olobi: “Mámba,” bakotútana mitó, kogángá, mpo ezali—ezali kufa kaka na mwa seconde moke, bomoni, na ntango moko eswi yo.

<sup>64</sup> Boye azalaki wana, na nzela-ya-monene. Namilobelaki: “Ee, yango oyo.” Boye natalaki ye. Pe atalaki ngai na nkánda, alembolaki lolemo na ye, pe ayaki. Kasi ntango akómaki mpenza pene na ngai . . . Azalaki koya mbangu, na sima akómaki koya malembe malembe mpenza, atetemaki kaka pe atélemaki, na bongo eloko moko ezalaki kotelemisa ye mwa mosika. Akokaki koswa ngai te. Abalukaki na ngámbo mosusu, mpo ámeká kopusana na ngámbo oyo. Azalaki kozonga sima pe kobandela, pe kopusana pembeni na ngai, koya malembe malembe malembe, na sima atelemaki, bongo, azalaki koningana *boye* pe kozonga sima. Akokaki kobéta ngai te.

<sup>65</sup> Na sima abalukaki pe atalaki moninga na ngai, pe alandaki moninga na ngai. Pe namonaki moninga na ngai kopumbwa likolo mpenza, pe likolo na yango, likolo na yango pe likolo na yango, komeka, pe eloko yango ezalaki kobeta ye. Namilobelaki: “Oh, soki bobele eswi ye, ekozala kufa mbala moko. Kokamwa te ndenge bato nyonso bazali kobanga boye, mpo soki eloko yango eswi yo, ekozala kufa mbala moko.” Pe—pe ezalaki mpenza kobéta ye *boye*, pe natómbolaki mabóko likolo, nalobaki: “E Nzambe, yókela ndeko na ngai mawa!” Nalobaki: “Soki nyoka wana ebéti ye, ekoboma ye.”

<sup>66</sup> Pe kaka na ngonga wana, nyoka yango ebalukaki ngámbo na ngai ntango nalobaki bongo, pe etalaki ngai lisusu. Pe Mongongo moko ebimaki na likolo na ngai, pe elobaki: “Epésameli yo nguya ya kokanga ye, na mabé mpenza, to ndenge nionso.”

Pe nalobaki: “Ee, Nzambe, nini nasengeli kosala?”

<sup>67</sup> Alobaki: “Ezali na eloko moko osengeli kosala: Osengeli kozala sémbo koleka.” Omoni? “Osengeli kozala sémbo koleka.”

<sup>68</sup> Nalobaki: “Ee, Nzambe, limbisa ngai mpo na kozanga bosembo, pe tika ete názala sémbo.” Pe ntango natombolaki lisusu maboko epai na Ye, Eloko moko ya monene eyaki likolo na ngai, enetolaki ngai, ezalaki lokola nzoto na ngai mobimba etóndisamaki na Eloko moko.

<sup>69</sup> Pe natalaki nyoka yango. Na bongo abandaki koya ngambo na ngai, kasi akokaki kosala yango te, ata bongo. Pe nalobaki: “Sátana, na Nkombo na Nkolo Yesu Klísto, nakangi yo.” Pe nyoka yango, mólinga ya blé ebimaki kati na ye, amilíngaki pe asalaki elembó wana lokola S, S ya monene ezongá sima,

elembo moko ya *pe*. [&—N.D.E.] *Pe* elingi koloba “kanga oyo boye tó nyonso oyo na nse na ye”, mpo ye nde azalaki mabé mpenza koleka. Mólinda ya bulé ebimaki kati na ye, *pe* mokila na ye elingaki motó na ye moko, ekangamaki péma *pe* ekufaki, ntango asalaki S wana ezongá sima, elembo wana ya *pe* (lokola likangisi, bomoni) ekangaki yango péma kino kufa. *Pe* ndeko yango akangolamaki.

<sup>70</sup> *Pe* napusanaki pe nanyataki-nyataki yango. Nalobaki: “Sikawa nasengeli koyeba ntina ya likambo oyo, mpo ezali emononeli.” *Pe* nabétaki e—eloko yango, *pe* ebongwanaki ndenge *wana*, ekómaki lokola esimbelo, esimbelo ya mbilika ya talatála, *pe* ekómaki talatála ya makasi mpenza. *Pe* nalobaki: “Kanisa naino, nokinoki mpenza! Mólinda ya bleu wana ezalaki bomoi, *pe* bongo, etikaki yango, biteni nyonso, *pe* ebalkakí talatála.”

<sup>71</sup> *Pe* na bongo Mongongo moko eyokanaki lisusu, *pe* Elobaki: “Okoki pe kokangola ye.”

<sup>72</sup> Na bongo nalobaki: “Boye, Sátana, mpo nákoka koyeba yango, nakangoli yo.” *Pe* ntango esalemaki, abandáki kozonga na bomoi, na koningenáká. *Pe* nalobaki: “Nakangi yo lisusu, na Nkombo na Yesu Klisto.” *Pe* ntango elobamaki, mólinga yango ebimaki lisusu kati na ye, amikangaki lisusu péma *pe* akómaki talatála.

<sup>73</sup> Na sima, ntango asalaki bongo, Mongongo yango elobaki: “Sikawa osengeli kozala sémbo koleka oyo ozali, mpo na kosala oyo”. Bongo, etikaki ngai, *pe* nazalaki ya kotelema na kati ya ndako.

<sup>74</sup> Sima na mwa ntango, nayokaki sáá kolela, *pe* mwasi na ngai asilaki... abandaki kolamuka. Bana, boyebi ndenge ezelaka, nabanzi, na ndako na bino, moko akoloba: “Nakolátá nini lelo, mama? Wapi—wapi ba-bukú na ngai? *Pe* nasalí nini?” Boyebi. Bino, lokola kaka na ndako nyonso, okoki koyoka makanisi na yo moko te, na mpasi kutu, mpo bango nyonso bazali koluka komilengela mbala moko.

<sup>75</sup> Na—na bongo nakendeki malembe na eteni-ya-ndako ya mosala, nafükámaki, *pe* nalobaki: “Nkolo Yesu, nayebi makambo oyo te. Nasengeli kosala nini? *Pe* kala mingi te bana bakobéngá ngai mpo nákende kotika bango na kelasi. Nasengeli kosala nini?” Natalaki pemberi, Biblia na ngai ezalaki wana, *pe* nalobaki: “Nkolo, soki Okoki kolimbisa ngai...” Nandimaka te likambo ya kofungola bobele Makomi, *pe* na kobimisa eloko moko na Biblia bongo koloba yango, kasi, ezelaka na ba-ntango moko oyo Nzambe akoki kobondisa yo na likambo moko ya ndenge wana. Boye nalobaki: “Nkolo, na likambo ya mpwasa boye na ngonga oyo, liboso Molimo na Yo étika ngai, *pe* na—nayebi te nini násala, bana batikali na ngonga moko, liboso bákende, Okolina kotalisa ngai? Soki ezali likambo moko Ozali koluka kotalisa ngai, Tata na Likolo, boye tika ete náyeba.”

<sup>76</sup> Bongo nazuaki Biblia oyo pe nafungolaki yango *boye*, pe mosapi na ngai ya monene efandaki na Bakolinti ya Liboso, mokapo ya 5, molongo ya 8, na esika wana eloko moko ya boye ekomami. “Soki oyei . . .” Nazalaki komilengela mpo na kokila, mpo na Nkolo. Nayebisaki Ye ete nakokende mpo na kokila. Elobaki: “Soki oyei na feti oyo . . .” Elingi koloba, kokila na nzoto ezali feti elongo na Nkolo. Toyebi yango. “Na bongo, soki oyei na feti oyo, koya na levire ya kala te to levire ya makambo mabe, pe bongo na bongo; kasi yáká na lipa ya bosembro pe ya solo ezangá levire,” kaka likambo mpenza oyo Ayebisaki ngai kati na emononeli yango. “Yáká . . .” Nzambe azali Mosambisi na ngai ya alima. “Yáká na lipa ezangá levire, ya bosembro pe ya solo,” yango nde Liloba.

<sup>77</sup> Bongo nasósolaki likambo Alingaki, wana Ye, Eleki mibu, ntango namonaká Biblia kokita, nakomaki yango awa, ezaláki kokita, pe loboko moko eutaki na Likolo pe etalisaki mosapi na Yosua pe natángaki milongo libwa ya ebandeli, pe esukaki wana: Wana nde, Yosua autaki na bilíki, kasi asalaki ata moke te . . . abélémaki mpo, Ntango akómaki pene na Yaladene, Nzambe abengaki ye, alobaki: “Lelo Nakobanda kokómisa yo monene liboso na bato.” Na sima amemaki bana ya Yisalaele na ngámbo mosusu ya Yaladene, na mboka epai oyo . . . apesaki bango, akabolelaki bango, mboka ya elaka.

<sup>78</sup> Nakendeki na zamba, nabondelaki pe nabondelaki, pe nakilaki. Bongo, sikawa, nazongaki na nzete wana, esika nakutanáká, esika bisende wana ezaláká, oyo boyoká na Mateya mosusu, bomoni, esika bisende wana ezaláká. Pe etelemaki nga wana, na ba-ngonga ya misato to minei ya ntongo, sima na ngai kotenga-tenga kati na zamba yango, ná mwa pole oyo nakokaki komona, mpo na kokómá kino na nzete yango, nakómaki na ntongo mpenza mpo nakambamaki kuna. Na sima nakutananaki na Ye. Nzambe, sunga ngai mpo nábika ntango nyonso sémbo!

<sup>79</sup> Nakotanga sikawa likomá na ngai. Nazui litangi moko na ntongo oyo, ekomami awa na esika moko, oh, yango oyo, Yosua, na Buku na Yosua, mokapo ya 10. Mpo na bino baoyo bokotángá elongo na ngai, to, mokapo ya 10 pe molongo ya 12. Nazali bobele na ngonga moko.

<sup>80</sup> Na bongo, nakanisi, nayebi mpenza te, kasi nabanzi Billy alobaki ete akabolaki ba-kalati ya mabondeli na ntongo oyo. Alobaki: “Bato bazali mingi mpenza te, kasi bato moke baoyo balingi bábondela mpo na bango.” Boye moto nyonso oyo azali na kalati ya mabondeli, átombola loboko sika. Ee, eza malamu. Oh? Ee, ok, malamu, ekoki. Malamu.

Sikawa molongo ya 12 ya mokapo ya 10 ya Yosua.

<sup>81</sup> Na bongo, sikawa bóbosana te, na mikolo mikoya, na lomingo ekoya, nalingi kolobela *Boklisto Kotelemela Kosambela Bikeko*. Na sima nde nakoyebisa bino oyo ekolanda, soki

Nkolo akokoba kokamba mpo na liteya ya Nowéle, to te. Ezali komonana ete nazali na liteya moko na motema na ngai mpo na bato, na Nowéle. Na sima nde nakoyebisa bino oyo ekoya sima.

<sup>82</sup> Sikawa kobanda litangi yango na molongo ya 12 ya mokapo ya 10 ya Yosua:

*Na ntango yango Yosua alobaki na YAWE na mokolo  
oyo YAWE apesaki Baamola epai ya bana ya Yisalaele,  
pe alobaki na miso ya Yisalaele ete, Moi, telema na  
Gibeone; pe . . . Sanza, na lobwaku ya Ayalone.*

*Bongo moi etelemaki, pe sanza etelemaki, kino ntango  
libota esilaki kobukanisa monguna na bango. Likambo  
oyo ekomami na buku ya Yasala te? Moi etelemaki na  
katikati ya likolo, pe eláláki noki te, eumelaki soki  
mokolo mobimba.*

Sikawa bójoka:

*Mokolo lokola oyo wana ezaláká liboso te . . . to sima  
na yango te, oyo YAWE ayokelaki mongongo ya moto:  
mpamba te YAWE abundelaki Yisalaele.*

*Pe Yosua azongaki, ná Yisalaele mobimba elongo na  
ye, na molako ya Gilgale.*

<sup>83</sup> Tika ete Nzambe ábakisa mapamboli na Ye na Liloba na Ye. Sikawa nakolina, soki ezali mokano ya Nkolo, ete bázela miniti moke elongo na ngai. Nalingi kozua motó ya liteya moko ya kokamwa, ya ndenge, sima na kotánga Likomi ya boye. Pe nasengi bokebi pe—pe mabondeli na bino mpo na ntango oyo. Nalingi kozua motó ya liteya, liloba bobele moko: *Likamwisi*.

<sup>84</sup> Pe, liboso, nakolina kolimbola, ntango mosusu, eloko nini likamwisi ezali. Na dictionnaire ya Webster, ekomami ete *likamwisi* elingi koloba “Eloko oyo ezali kokamwisa, kasi ya solo”. Yango nde likamwisi. Likambo oyo elekeli mpenza mayele, ekokaki kozala bongo te kasi ata bongo ezali bongo; yango nde likamwisi. Sikawa nalingi kolobela mwa moke maloba oyo, likamwisi.

<sup>85</sup> Sikawa tozali na makambo ebele oyo tokoki kotatola lokola likamwisi. Eloko moko nakolina kotatola, ezali ete, mokili oyo yango moko ezali likamwisi. Etélemeli na yango ezali likamwisi.

<sup>86</sup> Lobi na mpokwa nazalaki kosolola na mwana na ngai ya mwasi, Rebeka, oyo azali na école secondaire. Pe nazalaki koyekola awa na Makomi, pe—pe nazalaki koyebisa ye oyo ekomami na—na molongo oyo. Pe alobaki: “Papa, Yosua atelemisaki nde mokili, boye te?”

Nalobaki: “Nayebi eloko atelemisaki te. Atelemisaki moi.”

<sup>87</sup> Alobaki: “Akokaki kotelemisa moi te, mpo moi etambolaka te.”

<sup>88</sup> Nalobaki: “Ata bongo, elilingi na yango etambolaka na mabelé mobimba, pe atelemisaki yango.”

Alobaki: “Ee, na boye Nzambe atelemisaki mokili.”

<sup>89</sup> Nalobaki: “Na boye, mpo na mozangi-kondima, likambo nini ekosalema soki esalemi ete mokili ételemi pe ebungisi gravitation na yango? Ekokende na lombangu mpenza o ntei ya etando ya molóngó lokola mo—monzoto, pe biteni na yango ekobanda kokweya kati na etando ya molóngó na mibu milliard nkama na nkama.”

<sup>90</sup> Kasi Biblia elobi ete: “Moi etelemaki, pe etikalaki na esika na yango mokolo mobimba.” Nandimi yango. Nandimi yango. Ezali bolema pe kokamwisa, kasi ezali Solo.

<sup>91</sup> Nakosenga bójebisa ngai kasi, ngámbo nini ya mokili ezali na likolo, Pôle ya Nordi to Pôle ya Sudi? Okoyeba ndenge nini, soki ozali na etando ya molóngó? Okoloba: “Pôle ya Sudi ezali na nse, na nse na biso.” Bakanisaka ete Pôle ya Nordi ezali na nse, na nse na bango. Bomoni?

<sup>92</sup> Etelemi na etando ya molóngó, na kati ya mwa libungutulu ya mopepe, wana ékobaluka na kilometre pene nkótó na mwa ndambo na ngonga moko. Mpo, nzinga-nzinga na yango ezali na kilometre nkótó ntuku misato na libwa to ntuku minei, pe ebalukaka ngonga ntuku mibale na minei, boye esalaka ete étambola koleka kilometre nkótó na ndambo na ngonga moko, na kokendáká nzinga-nzinga. Pe ezangisaka ata moke te, kosalemáká na ngonga mpenza. Ezalaka na—ezalaka na équateur, esika yango ebalukaka, ezangisaka ata miníti moko te; na ntango ebongi be, etelemi na mipepe. Soki wana ezali likamwisi te, nayebi te nini yango ezali. Ndenge ba-système nyonso wana ya likolo ezali, ndenge ezali kotambola mpenza na ngonga, mpenza na ndenge ebongi be; na lolenge ete, na mibu mikoya, na mibu ntuku mibale to ntuku misato kobanda sikasikawa, zébi ekoki komona koya ya eclipse ya moi ná sanza, ndenge ekoleka. Pe ekoki koyebisa yo, na ngonga mpenza, ntango yango ekoleka pe ntango eclipse ekobanda.

<sup>93</sup> Ata tozali na sáa ya malamu ndenge nini, oyo ezalaka na bózo . . . Nazali na moko awa oyo bapesaki ngai na Suisse, lokola likabo, ntango nazalaki kuna. Motuya na yango ezali pene na ba-dollar nkama misato, na mbongo ya Amerika. Bakabelaki ngai yango. Mpósó moko elekaka te kozanga nábongisa lisusu ntango na yango; ba-sáa nyonso, eloko moko te oyo moto akoki kosala ebongi be bongo. Eko, sima na mwa mibu, ekobeba pe ekufi. Wana ekobakisa mibu, ekobeba se kobeba. Ba-bijou ekosila ngala. Bózo na yango ekosila. Eloko moko te ekoki kotongama to kobongisama na moto, to kosembolama na moto, oyo ékotikala ya kobonga be.

<sup>94</sup> Kasi mokili oyo etikalá ya kobonga be! Eloko nini ekengelaka yango? Ee, okoloba: “Nayebi eloko oyo ekengelaka

yango te, eloko nini ebatelaka yango na esika na yango.” Yango ezali solo mpenza likamwisi. Ezali, okoki kolimbola ndenge Nzambe asalaka yango te, kasi Asalaka yango. Na bongo, yango nde likambo ya motuya, ete Ye asalaka yango. Pe toyebi ete ezali bongo.

<sup>95</sup> Ékokamwisa na ndenge ete okoki kobalusa ndembó na mupepe, yango ekobaluka mbala moko mobimba na esika moko te.

<sup>96</sup> Nazalaki kakanisa, eleki kala mingi te awa, ntango nazalaki na bilíki. Mwa nzete ya cactus sauteur moko oyo acide ya kati na makila na yo nde ebendaka yango epai na yo, moko na biloko yango epumbwelaki ngai. Okoki kolongola yango te, ekosenga nde kozua eloko moko mpo na kopalola yango. Ezalaka na ba-nzube ya mike mike. Pe atako osebisi tonga ndenge nini, tonga ekozala mpenza songe te na suka na yango; songe mpenza ya tonga ekoki kozala bobele na songe oyo yo okómisi yango, kasi songe na yango ekokokana na songe ya ba-cactus sauteur wana te. Kasi nzokande, yango moko, ezali lokasa elíngami, makasi mpenza. Ndenge nini ekoki kosalema ete lizalisi ékoka kolínga pe kosebisa lokasa moko, mpenza-mpenza, koleka oyo masíni ekokaki konika yango? Pe, lisusu, na suka ya songe yango mpenza, ezali na banzube lokola ndóbo, ndenge *wana*, banzube ya mike mpo na kobatela yango, pe komikanga na kati, wana ezali kokoba. Oh, likamwisi, ya solo, mpo na zébi. Ékokamwisa, kasi ezali solo.

<sup>97</sup> Nakolina ete moto moko álimbola likambo oyo. Nakoki mpenza koyebisa bino te ba-kilometre, to ba-kilometre boni ezali kati na sanza pe mabelé, oyo zébi elobi. Kasi ndenge nini sanza wana, nakoki koloba, oyo etelemi na ntaka ya ba-kilometre milió na milió mosika na mabelé, kasi ékengelaka komata pe kokita ya mái na mbu? Eloko nini esalaka yango? Ekoki kosalema ndenge nini? Ezali likamwisi, kasi totali pe tomoni ete esalemi. Esalemaka. Sanza nde ekengelaka komata pe kokita ya mai ya mbu. Soki sanza ekei *boye*, mosika na mabelé, komata pe kokita ya mai ya mbu ekendeke elongo na yango. Pe Nzambe nde asálá ete sanza ékonza komata pe kokita ya mai ya mbu, pe atiá mindelo. Pe ekoki koleka ndelo wana te na esika oyo Nzambe akatá ndelo, pe alobaki: “Mbu, okoki kopusana kino *awa*, kasi okoki komata nyonso te, mpo Natii sinzili moko likolo na yo.”

<sup>98</sup> Sanza wana, na ntaka ya ba-kilometre milió na milió longwa na mabelé, nde eyebisaka mbu, etiaka mindelo na yango pe ekengelaka yango. Kokamwa! Nini ezali na sanza wana? Nzokande, soki ekei bobele mwa ba-kilometre moke mosika na mabelé, bozito nyonso, mopepe nyonso, biloko mosusu nyonso, elongwe, ekei na etando ya molóngó, epai ata mopepe ezali te, na ntaka ya ba-kilometre milió na milió mbala milió na milió. Nzokande, ezali kokengela yango! Elobi: “Okoki kokende kina

wana, kasi okoki kokende mosika koleka te, mpo ngai nde sinzili ya Nzambe. Ngai nde mbwa mokengeli oyo atiami awa, pe okoki koleka bandelo oyo te.” Limbólá yango. Wana nde likamwisi, nde ndenge Nzambe asalaka yango, kasi ata bongo Asalaka yango. Ekoki kolimbolama te.

<sup>99</sup> Tozali na eleko ya hiver, neige ezali na mabelé, malili, mabelé ekangami malili. Mwa momboto moko, kati na mwa momboto yango ebótisela ya bomoi ezali kuna, pe soki mwa momboto yango ekokangama na malili pe ekopasuka, bongo mosuni na yango ekobima. Pe ebótisela ya bomoi wana ekofanda na kati ya putulú yango, na kati ya mwa glace ya kokangama, oyo ekoki koboma bomoi ya lolenge nyonso. Ebatelamaka ndenge nini, bongo na printemp ébima lisusu? Tokoki kolimbola yango te, boye te? Ezali likamwisi.

<sup>100</sup> Soki tokamati Baebele, mokapo ya 11 pe molongo ya 3, tososoli kuna ete Biblia elobi, Polo ákolobáká, ete: “Mokili ezalisamaki pe esangisamaki na Liloba na Nzambe,” likamwisi, ete li—Liloba ekokaki kosakolama pe uta na Liloba yango biloko oyo tokoki kosimba ekokaki—ekokaki kosalema, “bongo biloko oyo ezali komonana esalemaki na biloko oyo ezali komonana te.” Biloko oyo tozali komona, ezalaki Liloba lilobami ya Nzambe. Mabelé ezali Liloba na Nzambe. Banzete ezali Liloba na Nzambe. Mpo na nini tóbanga kotia motema na Oyo apesi Liloba ya boye, oyo epesami na Nguya pe bokonzi ya boye? Mpo na nini tókobanga kozua Liloba yango mpo na biso moko pe kosalela Yango mpo na biso moko? Etalisi epai tokweyi, na kozanga kondima. Liloba, Liloba na Nzambe, likamwisi! Likamwisi solo, Liloba na Nzambe.

<sup>101</sup> Lisusu, nakolina kotalisa likamwisi moko noki-noki, ezali ntango Nzambe abengaki Abraham pe ayebisaki ye, wana akómaki na mibu mokama; pe Sara akómaki na mibu ntuku libwa, esilaki koleka mibu ntuku minei oyo akokaki lisusu kokumba zemi te. Pe Abraham, oyo bomoi na ye ezalaki lokola esila kokufa; pe Sara oyo azalaki ekomba, mpo na kobanda, pe libumu na ye esilaki kokufa. Kasi nzokande Nzambe alobaki ete, na nzela na bango, Akobimisa mwana. Wana ezali likamwisi. Bótuna monganga soki mwasi, ya mibu mokama, akoki kobokola mwana, kobota mwana. Ekoki kosalema te, ékokamwisa, kasi asalaki yango mpo Nzambe alobaki ete akosala yango.

<sup>102</sup> Ezali eloko moko ya kokamwisa, kokanisa ete Moto moko akokaki kofanda apesa mokongo na Ye na hema, Mopaya ná putulu na bilamba na Ye, pe áyebisa mwasi oyo azalaki na sima ya hema, makambo oyo azalaki kokanisa. Likamwisi, kokamwa, kasi nzokande ezali ya solo.

<sup>103</sup> Ekamwisaki, ntango Abraham amemaki Yisaka likolo na ngomba, mwana na ye ya likinda, amemaki ye likolo na ngomba, mpo ákaba ye lokola mbeka. Ntango akómaki likolo na ngomba,

alalisaki Yisaka likolo na nkoni, pe abelemaki mpo na koboma ye. Ntango loboko na ye ezalaki kokita, Eloko moko ekangaki loboko na ye! Pe mpate moko ezalaki kuna, oyo akangamaki na maseke na yango, na biliki, likolo na ngomba. Likamwisi! Mpate yango eutaki wapi? Ndenge nini ekokaki kozala mosika na mboka, na ntaka ya ba-kilometre mokama, kozanga ete báboma yango? na bankosi ná—ná minsole, bambwa pe banyama ya zamba, ná biloko mosusu. Eutaki wapi? Ekómaki kuna ndenge nini, kino kuna likolo na ngomba esika mai ezalaka te? Mpo na nini ezalaki kuna te ntango azalaki kolokota mabanga? Abengaki yango *Jehovah-jireh*, “Yawe apesi mbeka mpo na Ye moko.” Kokamwa kasi nzokande ezali mpenza solo, mpo Ye, azali *Jehovah-jireh*. Makambo ya kokamwisa na boyebi pe zébi na biso, kasi nzokande ezali solo! Likamwisi monene!

<sup>104</sup> Ezalaki likamwisi, pe ekozala bongo, ntango Yesu, Malako 11:22 to, :23, ntango Alobaki: “Soki olobi na ngomba oyo: ‘Pikólámá,’ pe otii ntembe na motema na yo te, kasi ondimi ete likambo olobi ekokokisama, okoki kozua eloko oyo osili koloba.” Ékokamwisa, kasi ezali solo. Ezali likamwisi.

<sup>105</sup> Tika nátelema awa mpo na koloba, kuna na kati ya zamba wana, ntango nafandaki pembeni na nzete wana na ntongo wana, bisende ezalaki na zamba yango te, kasi ntango Mongongo moko eyokanaki pe elobaki: “Loba esika oyo bakozala”!

<sup>106</sup> Pe kuna, boye sunga ngai, soki nakufi liboso ete násilisa liteya oyo, kotalisáká mosapi na ngai na nzete ya noisette oyo bitape na yango, ezangá nkasa, nalobaki: “Akofanda *wana* mpenza,” pe azalaki wana! Kokamwa, kasi ya solo!

Alobaki: “Oyo alandi akozala wapi?”

<sup>107</sup> Nalobaki: “Kuna na kati ya liboke ya biloko wana,” pe nakitisaki naino mosapi te pe tala azalaki wana!

“Oyo alandi akozala wapi?”

<sup>108</sup> “Kuna likolo na mobimbi ya nzete ekátáná, kuna na elanga wana.” Pe azalaki wana! Ékokamwisa.

<sup>109</sup> Natunaki mwasi na ngai, na ntongo moko wana. Nalobaki: “Cherie, nabeli nde liboma? Nabandi kokóma moto ya liboma? Likambo nini ná ngai? Mpo na nini nalobaka makambo oyo nalobaka? Mpo na nini nasalaka makambo oyo nasalaka? Eloko nini etindaka ngai?” Nalingi bato, kasi ata bongo napapaka bango kopapa. Nakilaka pe nabondelaka mpo étika ngai; kasi koleka nazali kokila pe kobondela, koleka ékoya. Kokamwa, kasi ezali solo! Ezali solo.

<sup>110</sup> Namonaki mwasi moko atomboli loboko na mbala moko, kuna na suka ya losambo, ákokumisáká Nkolo. Ezalaki Hattie Wright, afandi kuna. Nzokande, azalaki na bana mibali mibale, soki bakoki kolimbisa ngai na kolobáká yango boye, batomboki, bana ya mokili. Mwasi yango azalaki kuna mokolo yango,

akúfélá mobali. Pe nalobaki: “Hattie, Nkolo Nzambe... olobi likambo oyo esengeli. Ye nde apesaki bisende yango. Azali Jehovah-jireh.”

<sup>111</sup> Allobaki: “Yango ezali eloko mosusu te bobele Solo ya Nzambe!” Oh, allobaki mpenza likambo oyo esengeli! Emonani lokola kokamwa ete moto ákoka koloba liloba moko... .

<sup>112</sup> Ndenge Ndeko Booth ayebisaki bino. Bato na bosoto pe mbindo oyo biso tozali, Ye Nani oyo afandi kuna, koleka sanza pe minzoto, ná etando mobimba, ntango pe Seko na Seko? Ata ndenge Booth allobaki yango, pe natángaki likambo moko yango mokolo mosusu wana, ezalaki nga kotánga lisolo ya Irené, ete ata Banje bazali na mbindo na miso na Ye. Tozali banani?

<sup>113</sup> Kasi mwasi moko allobaki eloko oyo esengeli, oyo esimbaki motema ya Jehovah... . Allobaki: “Tuna ye eloko alingi, na bongo pesa ye yango.” Amen. Kokamwa, kasi ya solo! Awa mpenza, sikasikawa pe na miso na biso, ndangá ezali komonana: asengaki mpo na milimo ya bana na ye, bákóma Baklisto. Nzambe akokisaki mposa na ye. Kokamwa! Oyo wana elekaki ekamwiseli ya kobikisa moto na bokono. Oyo wana ezali kobongola bomoi ya moto, molimo na ye, nzoto, pe nyonso oyo ye azali. Ebongolaki ezaleli na ye. Kokamwa, kasi ya solo! Ezalaki likamwisi. Tomonaka yango bipai nyonso.

<sup>114</sup> Likamwisi na ntango ya Nowa. Ntango Nowa, moto moko, lokola bato nyonso, akómaki mosakoli, to azalaki mosakoli ya Nkolo, ntango mosusu azalaki kosala bilanga. Nzambe ayebisaki ye: “Milengela mpo na mbula oyo ekouta na Likolo,” na ntango mbula ezalaki te. Mbula etikáláká kobeta te. Nzela ya kozua mbula kuna na likolo ezali te. Mbula ebetáká naino na mokili te. Ba-mbu ezaláká te, ba-mai ezaláká te, kasi ata bongo Nzambe ayebisaki ye ete átonga masuwa mpo na kobikisa libota na ye. Pe Nzambe anokisaki mbula! Ezalaki likamwisi. Elongobanaki na zébi te, kasi (nini?) ezalaki likamwisi, ata bongo. Iyo.

<sup>115</sup> Ezalaki likamwisi ntango bana ya Baebele bazuáká mokano ete bakokangama na Liloba na Nzambe, ata soki likambo nini esalemaki, na lolenge ete mokonzi atongaki libeke ya móto mbala nsambo koleka móto oyo ezalaki liboso, pe abwakaki mibali yango kuna na kati. Na ntango, móto makasi ya—ya libeke yango ebomaki mibali oyo bamataki elongo na bango na gbagba, kino na monoko ya libeke; bakufaki. Kasi ata bongo mibali wana bakotaki na kati ya libeke yango pe basalaki ntango mosusu ngonga misato. Ata putulu na bango elingaki kotikala te, mpo bomoi ya bomoto oyo ezalaki na kati na bango elingaki kokufa. Soki ebomaki bomoi ya bomoto moko, na kopusanáká pembeni na yango, elingaki kosala nini na bomoi ya moto mosusu? Kasi babwakaki bango kuna na kati, tóloba ngonga misato, ekokaki kozala ngonga mitano.

<sup>116</sup> Ntango mosusu akendeki kolia bilei ya midi, bongo azongaki, alobaki: “Bófungola ekuke ya libeke na móto. Ata putulu ya mibali yango ekotikala te!” Kasi ntango afungolaki ekuke, bazalaki wana, nzoto ezui mbeba te, bákatamboláká na kati ya móto. Kokamwa, kasi ya solo! Mpo na nini? Alobaki: “Bokotisaki bato boni kuna?”

Balobaki: “Tokotisaki bato misato.”

<sup>117</sup> Allobaki: “Nákomona bato minei.” Yango nde esalaki likamwisi yango. “Pe Oyo wana azali lokola mwana ya banzambe.” Azalaki mwana ya banzambe te; Azalaki nde Mwana na Nzambe! Bazalaki bapakano. Oh, Nzambe kati na Liloba na Ye monene!

<sup>118</sup> Na ntango moko boye mampinga ya Nzambe bakotisaki kobanga pe bakómaki kobanga moto moko, pe batelemaki na mopanzi ya ngomba. Na ntango batikaki mobali moko oyo azalaki molai mbala misato koleka bango nyonso, átelema na mopanzi ya ngomba, pe alobaki: “Sikawa bino bolobaka ete bondimelaka Nzambe ya solosolo. Ee, moko kati na bino mibali áya kobunda na ngai, na bongo toko—tokosopa makila ya moto moko te.” Monguna ya Nzambe azongisaki lingomba ya Nzambe sima, kino na ngomba wana, pe bazalaki kolonga! Bango bazalaki kobanga. Bazalaki ba yúma.

<sup>119</sup> Pe mwana mobali moko ya moke ayaki na molako yango, amizingaki loposo ya mpate, kazáka ya mobateli mpate; moto ya mokuse koleka na kati ya mampinga mobimba, pe azalaki ata soda te. Kasi ezalaki likamwisi, ntango Nzambe azuaki moto moko wana, mwa moto moke yango akipaka na ye te. Biblia elobi ete azalaki motane. Mwa mobali moko yango nde apakatisaki mbangu mampinga mobimba ya banguna! Wana ezalaki likamwisi. Emonani lokola ete Nzambe alingaki nde kopesa mpiko ya kokende na etumba na mampinga monene ya mpiko wana. Bazalaki basali na Nzambe, mpo na nini bákende kobunda etumba ya Nzambe te? Wana ezali monguna ya Nzambe, bundisa yango! Emonani lokola ete Alingaki nde kopesa bango mpiko. Kasi Nzambe azuaki mwa moto moko ya moke.

<sup>120</sup> Pe bómikanisela, likamwisi mosusu, atikálá kozua mopanga te. Saulo amekaki kolatisa ye kazaka na ye ya ebende, amekaki kosimbisa ye mopanga. Mwana moke yango akokaki komema yango te. Boye akamataki bilingongo, mwa ndembó to mwa loposo ya nyama, ná biteni mibale ya singa elingá yango. Alóngaki mampinga mobimba ya banguna, pe anyangwisaki bango. Ezalaki likamwisi, ndenge mwana moke moko wana akokaki kokimisa mampinga mobimba.

<sup>121</sup> Ezali likamwisi. Ya solo, Nzambe asalaka yango. Atondi na yango ebele. Ya solo, Azali bongo. Yango nde oyo Ye Asalaka. Yango nde lolenge na Ye ya kosala. Iyo, misie. Ezalaki likamwisi.

<sup>122</sup> Ntango Ezipito bazalaki na mampinga monene oyo bazaláká na yango, mokili mobimba ekonzamaki. Basimbaki mokili mobimba na maboko na bango. Pe ntango Nzambe azuaki mokano ya koboma mampinga yango, koboma ekólo yango, emonanaki lokola ete Akotelemisa mampinga moko ya ba-Amoreen, to mampinga moko ya monene na esika moko boye, pe kotinda bango kuna ná bibundeli ya malamu koleka; to kosangisa bibongiseli nyonso esika moko, mpo bákende kobunda kuna, elongo, boye Akozua lisungi ya bato nyonso. Kasi, Nzambe asalelaki likamwisi! Azuaki mobange moko, ya mibu ntuku mwambe, oyo atikálá kosimba mopanga te, bobele lingenda moko ya kala egúnzama, yango nde ezindisaki Ezipito na nse ya mer morte. Kokamwa, makambo oyo Nzambe akoki kosala, kasi bongo nde Asalaka yango. Asalelaka likamwisi mpo na kosala yango. Bomoni, Atalisaka yango na likamwisi, lingenda moko egúnzama ya mobateli mpate, na esika ya mampinga moko ya mpiko, mpo na kolóngá e—ekólo oyo ezalaki kokonza mokili.

<sup>123</sup> Oh, eloko se moko oyo Nzambe azali kozela sikawa, nabanzi. Russie ezali eloko mpamba epai na Nzambe. Alingi nde kozua moto moko. Azali na ntina ya kozua mangomba minene te. Azali na ntina ya kozala na bibongiseli minene te. Alingi nde kozua moto moko oyo Akozipa Molimo na Ye na kati na ye! Yango nde ekotalisa oyo etikali, likamwisi mosusu ekolanda; kino ete Ázua moto moko oyo akomipesa mobimba, oyo akosala yango. Nde ndenge wana Nzambe asalaka mosala na Ye, Asalelaka likamwisi.

<sup>124</sup> Ezalaki likamwisi ntango soda moko monene ya...ya Nzambe, na nkombo Yosafata, atelemaki na ekuke, elongo na mozóngi sima moko na nkombo Akaba, pe alobaki: “Liboso ete tókende na etumba oyo, ezali malamu ete tótuna toli epai na Nkolo, boye te?” Sikawa, soki motema ya moto wana ezali na nzala, ya koyeba mokano ya Nzambe, mokano ya Nzambe esengeli kozala esika moko boye.

<sup>125</sup> Kobatelama ezalaka ntango nyonso na toli ya bato mingimbingi te. Akaba alobi: “Nazali na batei na ngai nyonso. Bazali bango nyonso basakoli. Nakobenga bango awa. Pe oyebi, soki namemi basakoli na biso nkama minei awa, tokoyeba Liloba ya Nkolo.” Okolóngá ntango nyonso te, ntango nyonso te.

<sup>126</sup> Soki elongobani na Liloba te, na bongo zala mosika na yango. Atako bato boni bazali kuna. Kangama na Liloba wana! Nzambe akoki kolongola Liloba yango te.

<sup>127</sup> Sikawa, amemaki bango nyonso kuna, pe bango nyonso basakolaki ndenge moko, ete Nkolo azalaki elongo na bango, “Bókende!”

<sup>128</sup> Kasi nzokande eloko moko ezalaki kotambola malamu te. Pe moto na Nzambe wana ayebaki ete ezalaki kotambola malamu

te. Alobaki: "Otikali ata na moko mosusu te? Bobele moko lisusu, esika moko boye?"

"Oh," alobaki, "tozali na moko, kasi nalingaka ye te."

Alobaki: "Mokonzi áloba bongo te."<sup>129</sup>

<sup>129</sup> Nzambe aponaki mwana mobali moko moíngá, mwa motomboki moko na ekólo, oyo atiolamá pe abwakisamá, mpo na komema nsango na Ye na mitema ya nzala. Na esika ya... bibongiseli nyonso elongo éloba ndenge moko na bomoko, Nzambe atelemisaki moto moko. Likamwisi, kasi mobali yango azalaki na Solo. Pe etalisamaki polele ete ezalaki Solo, mpo azalaki ná Liloba. Yango ezalaki likamwisi, ya solo mpenza.

<sup>130</sup> Sikawa bokoloba: "Olingi koloba, ondimaka likambo *oyo* pe oyo *wana* ná oyo *wana* te?" Soki elongobani ná Liloba te, nákondima yango te. Ya solo. Liloba na Nzambe ekokweyáká soko moke te.

<sup>131</sup> Nazalaki kosolola na ságó moko, kala mingi te, alobaki: "Mr. Branham, ozali koluka kotalisa likambo oyo na nzela ya Biblia." Alobaki: "Biso tondimaka lingomba, eloko ya mabe ezali nango te. Tondimaka lingomba, oyo lingomba elobi. Nzambe azali na kati ya lingomba na Ye."

<sup>132</sup> Nalobaki: "Nzambe azali kati na Liloba na Ye. Pe Azali Liloba." Ya solo, Liloba!

<sup>133</sup> Yango nde ntina Mika aponaki Liloba. Pe Nzambe asalelaki likamwisi mpo na koyokisa ebongiseli nyonso nsoni, pe akokisaki Liloba ya mosali na Nzambe; moto moko, oyo atiolamá, abwakisamá, ayinamá! Nini? Ayinamá na bato na ye moko. Sikawa, azalaki communiste te, to azalaki eloko mosusu te. Tóloba azalaki Pantekotiste, kasi bitóngá ya ba-Pantekotiste bayinaki ye. Balingaki ye te. Bazalaki na eloko moko te ya kosala na ye. Kasi azalaki na Liloba na Nzambe. Nzambe akómisaki yango likamwisi.

<sup>134</sup> "Mpo na nini Akosala bongo te, soki mibali mosusu nyonso oyo bazali basakoli pe batei, pe bongo na bongo, mpo na nini te, na etóngá monene mobimba oyo, ézua mokano ya mwa malamu koleka na esika ya moto moko? Emonani lokola bolema ete Nzambe ákolongisa Liloba ya moto moko, na esika ya baoyo nyonso batikali."

<sup>135</sup> Mpamba te, liloba ya moto wana ezalaki nde Liloba na Nzambe. Yango nde ntina oyo Nzambe akokisaki likambo yango, mpamba te moto yango azalaki ná Liloba na Nzambe. Bamosusu bazalaki kosakola lokuta. Iyo, ezalaki likamwisi ntango Nzambe aponaki Liloba ya moto bobele moko, pe Akokisaki yango, mpo ezalaki Liloba na Ye. Nzambe asengeli kozua ngambo ya Liloba na Ye, liloba ya likita te. Kasi, Liloba na Nzambe, nde ye oyo Ye azuelaka ngambo.

<sup>136</sup> Aponaki Mika na esika ya biteyelo ya batei oyo bayekolá mingi, bato ya lokumu. Eloko ya kotelemela bango ezali te, bazalaki bato minene. Bazalaki bato oyo bandimaki Nzambe mosusu te, bandimaki bobele Nzambe moko oyo Mika andimaki. Kasi basalaki lokola ete bazalaki kondima Yango, kasi baboyaki kokamata Liloba na Ye. Mpamba te, balingaki nde bayebana. Balingaki ete mokonzi ásepela na bango. Pe lolandá na bango ezangisaki bango komona Liloba na Nzambe ya solo. Ndenge nini Nzambe akokaki kopambola eloko oyo Asilaki kolakela mabe?

<sup>137</sup> Bino basi pe mibali, bino nyonso, bókanisa te nakosala oyo mpo na kozala mabe. Nakosala yango mpo na kozala sémbo. Ntina nde yango wana. Ndenge nini nakoki koloba ete: "Basi basengeli kozala na... malamu, bótika bango bákata suki, pe makambo ya ndenge wana; bálata, bilamba oyo elongobani na Yango te"? Liloba na Nzambe elobi ete ezali bongo! Azali mwasi ya nsoni pe oyo azangi lokumu na ntango nyonso oyo azali kosala yango, pe Nzambe akotikaláká kosalela ye te. Etali ngai te ata alobi minoko na sika, apumbwé to agángi ndenge nini, naino akei esika moko te ná Nzambe. Yango nde Liloba na Nkolo.

<sup>138</sup> Mibali, yo oyo okokaka kokamba ndako na yo moko te, bongo bókolukáká kokómá batei pe basungi, ndenge nini okolongobana kozala motei na eteyelo, mpo na kokamba Lingomba ya Nzambe na bomoi, pe kokabolela bango libúla na bango? Na ntango, ókokanisela mingi lifuti na yo ná mabonza oyo ekotaka, koleka oyo etali Liloba na Nzambe, bongo óyoka nsoni ya koloba yango liboso na basi, óbanga ete okozanga lokumu, Nzambe áyokela molimo na yo ya masumu mawa!

<sup>139</sup> Lobá Liloba na Nzambe, na Bosolo! Yoane alobaki: "Sóka etiami pemberi na mosisa ya nzete." Pe sóka ezali Liloba na Nzambe. "Nzete nyonso oyo ekobota mbuma malamu te, bótata yango pe bóbwaka yango na móto." Nzambe, pesa biso likamwisi mosusu!

<sup>140</sup> Mpo na nini Nzambe azuaki Yoane Mabatasi, ndenge nautaki kolobelá yango, na esika ya banganganzambe na Ye oyo bayekolá mingi, ya eleko wana? Azuaki moto oyo akótá kelasi ata mokolo moko te na bomoi na ye. Na bongo, tososoli ete Yoane akendeki na bilíki, na mibu libwa, pe azalaki ye moko elongo ná Nzambe.

<sup>141</sup> Eleki mwa mikolo, nazalaki kotángá Likita ya Nicée. Esalemaiki ntango molai sima na liwa ya ntóma ya suka, Santu Yoane. Ntango bato wana bayaki kuna na Likita ya Nicée, bayike na bandeko yango bayokasaki soni baoyo batikali. Bayaki kuna, balatá mposo ya mpate; liboso na ba-empereur oyo balataki basutáni, ndakisa Constantin pe ba-epísikópo ya Roma. Bamizipá mposo ya mpate, bazalaki kobika na bilíki, koliáká ndunda, kasi bazalaki basakoli ya Nkolo. Lingomba ya moke, ya ngámbo ya ba-Grek, bakobaki kokende liboso; ngámbo ya ba-

Roma bazongaki sima. Kasi yango ezali kotalisa, ntango obebisi lokumu, okoki kozala mosali ya Klisto te.

<sup>142</sup> Yoane. Na ntango wana, lingomba ezalaki mpeza kotosa mibeko; bazalaki na banganganzambe, bato oyo bayekolá mingi. Kasi Nzambe aponaki moto oyo atángá ata moke te, pe Abimisaki ye uta na bilíki, amizipá ná eteni ya mposo ya mpate, mandefu ebotá ebele suki na ye ekitá kino na kingo. Eteyelo ya koteyela ezalaki te, lingomba ya kobengisa ye ezalaki te, kasi ntango mosusu atelemaki na potopóto, katikati ná mabólongo na ye, pe ateyaki: “Bokonzi ya Likolo ekómi pene!” Nzambe aponaki moto wana.

<sup>143</sup> Ntango Yesu alobaki: “Bokendeki kotala nani, moto oyo akoki koloba na biteyelo nyonso, moto oyo alati sutáni ya kitoko, pe bongo na bongo?” Alobaki: “Bango bazali na bandako ya bakonzi.” Alobaki: “Bokendeki kotala nini, mosakoli?” Alobaki: “Koleka mosakoli. Ye nde mosakoli alobaki ete akoya: ‘Natindi motindami na Ngai liboso na elongi na Ngai.’” Azalaki mwa—mwanje ya boyokani. Azalaki mo—moto monene oyo ayaki liboso.

<sup>144</sup> Kasi, ezalaki likamwisi, ndenge yango esalemaki. Mpo na nini ayelaki na eteyelo monene wana te, kuna na Yelusaleme? Mpo na nini Ayelaki na Kaifa te, nganganzambe mokonzi? Mpo na nini Ayelaki na bato minene wana te, bayekolá, oyo bayekolisámá uta bomwana, pe batata na bango bayekolisámá liboso na bango, pe batata na bango liboso na bango, libota sima na libota sima na libota, bayekolá pe batángá, bato malamu, oyo babokolámá pe batángisámá malamu? Na bongo kokende kolokota moto moko na bilíki, oyo atikálá kokoka kelasi ata mokolo moko te na bomoi na ye, pe kotia ye kuna na Yaladene, pe koloba: “Oyo—oyo nde ye.” Likamwisi, ya solo mpenza. Ékokamwisa, nzokande ezalaki solo. Nzambe asalaki yango.

<sup>145</sup> Mbotama na mongondo ya Nkolo na biso, kokamwa, mpo na mwasi moko kobota mwana na kozanga koyeba mobali. Nzambe asalaki yango. Nzambe asalaki yango. Bomoni, ezali likamwisi. Akamataki mwa mwasi moko kuna, mwa elenge mwasi moko, oyo abandamaki na mobali ya mibu ntuku minei na mitano, ye moko azalaki na mibu soko zomi na motoba to zomi na mwambe, pe abandamaki na mobali oyo akufelá mwasi, tata ya bana minei. Na bongo Azuaki mwasi yango pe Azipaki ye na Molimo Mosantu, pe akumbaki zemi ya nzoto oyo Nzambe na Nguya-nyonso afandaki kati na yango. Likamwisi!

<sup>146</sup> Kutu Likolo ekoki kotonda Ye te! Mabelé ezali ebóngá ya makolo na Ye, Likolo ezali ngwende na Ye, kasi ata bongo akokaki komema litondi mobimba ya Bonzambe na lolenge ya nzoto, pe kolatisa Yango nzoto kati na Moto. Oh! Na ntango, okoki kopíma na mibu nkama na nkama ya ba-milliard ya ba-kilometre, na bileko na ntango ezángá suka, kasi okopima

Nzambe ata moke te; nzokande bebé moke, oyo alalaki na elielo ya bibwele, azalaki na litondi mobimba ya Nzoto na Ye—Nzoto na Ye. Jehovah! Likamwisi! Nzambe monene wana, Oyo afandi kuna mosika mpenza, mpo na koyángela ba-moi milió mokama oyo ezali kongenga likolo na minzoto, Oyo azalá na ebandeli te pe azalá na suka te, pe Amilatisaki nzoto, na ndako ya bibwele etondá na matiti ya kolia!

<sup>147</sup> Pe bongo biso tokendeke kobina, komela, pe kosala bisálela, na féti! Ezali féti te; ezali kokumbamela! Tosalaka féti ya Nowéle. Ndenge Nzambe asalaki bongo mpo Ákoka kokufa, mpo na kozua esika ya mosumuki.

<sup>148</sup> Ezalaki likamwisi ntango mwana mobali moko, na suki elíngámá, elenge mobali na mapeka ekwéyá, ntango mosusu azalaki ata na molai ya metre moko na ndambo te; pe azalaki na maboke nsambo ya suki bakangá na motó na ye, mwa mobángi moko boye. Mokolo moko, azalaki kokende kotala bolingo na ye ya mwasi, pe nkosi moko engulumelaki ye.

<sup>149</sup> Moto moko asilá koyoka kongulumá ya solo ya nkosi? Ntango mosusu bosilá koyoka bango, baoyo bazali na kati ya mwa bandako pe biloko mosusu awa. Kasi nalingi koyebisa bino ete, boye balelaka bobele lokola baniáo. Bosengeli koyoka ndenge nkosi mpenza angulumaka. Mabanga ekokweya longwa na ngomba, na ntaka ya metre nkama mwambe; mabanga mike ekokweya longwa na ngomba, eningisaka mpenza mabelé. Esika kongulumá yango eutaka, nayebi te.

<sup>150</sup> Oh, namonaki moko, mokolo moko, agumbaki motó na ye, nkosi moko ya monene ná nkunza ya mai ya mosaka na kíngó angulumelaki nkosi ya moindo, mpo, angulumelaki nkosi oyo azalaki na nkunza ya moindo na kíngó, mpo autaki kokamata eteni ya mosuni. Atikaki yango wana, pe, alobaki na ye kaka: “Sikawa komeka kosimba yango te, nakei kuna komela mái.” Pe akendeki kolémbola mai. Ntango azongaki, nkosi ya nkunza ya moindo na kíngó azalaki kolembola yango. Mobange papa yango atelemaki, akitisaki motó, pe ayokisaki lokito moko, pe, nalobi na bino mabanga ekweyaki longwa na ngomba. Oh! la la! Akoki koningisa engumba, soki angulumi ndenge wana awa. Kongulumá ya nkosi, oh, angalaka makasi!

<sup>151</sup> Pe kongulumá yango eyokanaki kino na matoi ya mwa bibángabanga wana ya suki elíngámá, ndenge tokokaki kobenga ye, pe likambo moko esalemaki. Mwa bibángabanga wana apusani, akangi ye na monoko, pe atii loboko moko na nse boye pe mosusu boye, na motema likololikolo te, apanzi ye kopanza pe atandi ye wana. Ezali likamwisi. Eloko nini esalaki yango? Soki botángi malamu bobele na ebandeli na yango: “Pe,” likangeli, “Molimo ya Nkolo ekitaki likolo na ye.” Yango nde eloko esalaki bokeseni. Pe abomaki nkosi yango.

<sup>152</sup> Bongo, mokolo moko, Bafilestia bazalaki kolanda ye. Azalaki na ebundeli te. Bazalaki bato nkóto. Bazalaki na mipanga ya milai ná banguba ya minene, ezalaki lokola ekuke liboso na yo, likolo *oyo wana*, banguba yango. Bókanisa naino nguba moko ya motáko ya minene mpenza, na liboso na bino mpenza, ná bikoti ya motáko, bakazaka minene ya motáko, ezipi makolo pe nzoto mobimba, na motáko; mipanga ya minene, milai mpenza, ya milai lokola ba... kino na likonzi oyo kuna, ntango mosusu molai ya metre minei na ndambo to motoba. Na motáko likolo ya mitó na bango ndenge wana, epelá lokola lotébú. Pe bamonaki mwa bibángábanga oyo ná suki elingámá, autaki na Palestine, koya kotala moninga na ye moko ya mwasi kuna. Na bongo balobaki: "Mwana mobali yango ye wana. Tókende kokanga ye!" Moto moko mpamba akokaki kokanga ye na sóngé ya mopanga wana, kotómbola ye pe koningisa ye mwa moke, pe alingaki kokwelela ye na loboko, kino na esímbeli ya mopanga yango. Ee, azalaki bobele mwa mobali moko ya nzoto mike.

<sup>153</sup> Bato mosusu, bayemi, balukaka koyema Samasona ná—ná mapeka oyo akokaki kokota na mongombo oyo te. Ee, yango elingaki kozala libombami te...mobali ya monene bongo. Samasona azalaki bobele moto ya nzoto mike, kasi Molimo ya Nkolo nde oyo ezalaki monene. Bomon? Azuaka...E—e—ezali kobebeisa lokumu ya Makomi, koloba ete azalaki moto ya monene bongo.

<sup>154</sup> Nzambe azuaka ntango nyonso bazoba pe makambo ya boínga...ya ndenge wana, mpo na kosala mosala na Ye ná bango, bomoni. Azuaka eloko oyo ezángi ntina.

<sup>155</sup> Na bongo mwana mobali oyo atelemaki wana, pe na mbala moko Bafilestia wana bayaki kozinga ye, mpo báboma ye. Pe azuaki mokuwa ya mbanga ya mbalata-mpunda oyo ezalaki wana na nse, mokuwa moko ya mwa mbalata, alokotaki mokuwa ya mbanga ya mbalata-mpunda yango. Pe Molimo ya Nkolo ekitaki likolo na ye. Pe likamwisi esalemaki wana, ndenge abetaki, na mokuwa ya mbanga ya mbalata-mpunda yango, kotobola ekoti wana ya bonene ya centimetre moko likolo na motó na bango, ná mokuwa ya mbanga ya mbalata-mpunda! Ee, ya liboso, mobange ya mokuwa ya mbanga wana ekaúká, oyo ezalaki wana, kobeta ya liboso oyo alingaki kobeta na yango, elingaki kopanzana biteni-biteni, likolo na moko na bikoti yango to ba-nguba minene wana. Na ntango, nkóto bakwelelaki ye, kasi abetaki pe abomaki moko moko na bango. Likamwisi! Ezali na ntango wana nde Molimo ya Nzambe ekitaki likolo na ye.

<sup>156</sup> Oh, soki tokokaki bobele kozala mikuwa ya mbanga na loboko ya Nzambe, likamwisi mosusu elingaki kosalema. Iyo, esalemaki.

<sup>157</sup> Ezalaki likamwisi ntango Yesu, Nkolo na biso, azuaki mapá mitano ná mbisi mibale ya mike, akabolaki yango, pe aleisaki

bato nkótó mitano. Pe balokotaki bikoló etóndá na biteni oyo etikalaki, biteni mike oyo bamosusu kati na bango batikali te ko . . . Bazalaki kotia mbisi minei to mitano likolo ya mesa *oyo*, ná mapá minei to mitano, na sima nde bakei na ngambo *oyo* kotia mapá minei to mitano. Pe mosusu kati na bango bakokaki ata kosalisa yango te, batikaki yango bobele wana. Boye balokotaki yango, bikoló etóndaki na yango. Oh! Bomoni? Asalaki yango ndenge nini? Ékokamwisa ete Moto moko akokaki kozua mapá mitano ná mbisi mibale ya mike, pe koleisa bato nkótó mitano, bongo kolokota bikoló nsambo etóndá, na biteni oyo etikalaki. Ékokamwisa, kasi Asalaki yango. Mpo na nini? Ezalaki Nzambe. Ezalaki likamwisi. Ékokamwisa, kasi Asalaki yango.

<sup>158</sup> Ekamwisi, pe esálémá liboso to sima na yango te, na mbu moko ya mopepe makasi, pe mbonge komata likolo mpenza kino ete ekomaki kozindisa masuwa yango, ntango Mobali moko ayaki kotamboláká likolo na mbonge yango. Nakoki komona ntango nyonso oyo só—sóngé pembe ya mbonge yango ekoya zingazinga na Ye, bongo epanzani pe esopani na nse, pe Akobi kotambola, kaka lokola ete Azalaki likolo na mwa betó. Kotambola likolo na mbu, na ntango ya mbonge! Tika zébi éluka kososola yango. Eloko nini esimbaki Ye likolo kuna? Eloko nini ebatelaki Ye likolo ya mbu wana, na ntango bozindo na yango ezalaki metre nkama mwambe na kati kuna? Wana mbonge ya minene wana, ya minene koleka mongombo oyo mbala mingi, kopanzanáká, ee, ee, etondisaki mwa masuwa yango pe ekotisaki mái na mabaya yango. Epolaki mái na kati pe na libanda, pe ebandaki kozinda, makonzi na yango esilaki kobukana, ba-nkái etiolaki, pe elikya nyonso ya kobikisama esilaki. Pe tala Moto moko ayei ákotamboláká likolo na mai! Likamwisi, na ntembe te, kokamwa, ekoki kolimbaloma te, kasi Asalaki yango. Oh, iyo, Asalaki yango, ayaki kotamboláká likolo na mai. Ékokamwisa ete bobele Moto moko yango . . .

E Nzambe, nabanzi ete oyo eyokani mpenza!

<sup>159</sup> Kokamwa, likamwisi ya solosolo, ete bobele Moto moko yango, Yesu ya Nazarete, aponaki baíngá ya balóbí mbisi mpo na Lingomba na Ye, na esika ya banganganzambe oyo bayekolaki malamu na bibongiseli ya ntango wana. Ndenge Nzambe oyo azalaki na bwanya nyonso, oyo akokaki kotambola likolo ya mái, oyo akokaki kobongola mai vinyo, oyo akokaki kozua mapá mitano mpo na koleisa bato nkótó mitano, bongo balokoti bikoló nsambo etóndi na oyo batikaki! Ndenge bobele Moto moko yango, Nzambe oyo afandi mosika kuna na Seko na Seko, oyo angengaka makasi na lolenge ete ba-mói ezipaka elongi na yango liboso na Ye; liziba mpenza ya bwanya pe ya bopeto, ya lisosoli pe ya boyebi, Bokonzi monene ya makonzi minene! Pe Akómaki na esika oyo mangomba ya ebongiseli moko ya monene basanganaki pe bayekolisaki bato na bango nyonso, kasi Ye akitaki kuna pe alokotaki balóbí mbisi ya bosoto, kolumbáká solo mabe oyo

bakokaki ata kokoma nkombo na bango moko te, pe aponi moto ya ndenge wana mpo na kotia Lingomba na molongo mpo na Mwasi na Ye ya libala. Likambo ya ndenge, boye te? Emonani lokola, Akozua mpenza nde moto moko ayekolisami.

<sup>160</sup> Ye nde Moyekoli. Ye nde Moto oyo asalaka yango. Kokamwa ndenge Asalaki yango. Na esika ya kozua bato ya lingomba, Azuaki balóbi mbisi mpo na kosala yango. Ndénéngé mpenza, kasi lolenge wana nde Asalaka yango. Ezali solo. Ezali mpenza likamwisi.

<sup>161</sup> Ntango Nzambe akamataki lisanga moko ya baínga, ndenge tokokaki kobenga bango lelo, “batúntuki”, babóla, na biloko ya mokili oyo, pe asopi Molimo Mosantu likolo na bango, na chambre haute; na esika ya kosopa Yango likolo na Likita ya Ba-sanedrin, epai bato na líkindo nyonso bafandaki, epai bato minene nyonso bazalaki, epai bakonzi ya mangomba nyonso, epai baoyo bakoyekolaki Makomi bazalaki, oyo batongaki kelasi monene, bayekolá malamu, pe bazalaki kozela Masiya oyo asengelaki koya, pe bayebaki ete bango nde balingaki koya koyamba Ye, pe koloba: “Masiya, Okiti lokola na mapapu ya mpepo, Ofandi awa na bibuteli ya tempelo, tomonaki Yo kokita uta na Likolo, longwa na banzela ya wólo ya Likolo. Sikawa biso nyonso toyekoli pe tobeleme mpo na kobanda mosala. Tosilisá kelasi na biso, tozali na ba-Licence en Lettre na biso, tozali na ba-Doctorat na Philosophie na biso, ba-Doctorat na Droit, pe nyonso oyo. Bisò nyonso toyekoli. Bisò oyo, makasi mbala nkótó zomi. Tobeleme mpo na Yo. Ale! Tozali kozela, kobeleta: ‘Yaka!’”

<sup>162</sup> Kasi na esika ya wana, Akiti mpo na kozua bato oyo bayebaki mpenza bokeseni te na kati na loboko ya mobali ná ya mwasi. Ya solo. Atindaki bango na chambre haute, pe Asopaki Molimo na Ye, E Nzambe, likolo na lisanga ya bato ya ndenge wana. Na esika ya kokamata Likita ya Ba-sanedrin, Akamataki balóbi mbisi. Ezali kokamwa ete Asalelaki mayele na bango ya kelasi te, boye te? Esepelisaki Nzambe.

<sup>163</sup> Ékomonana lokola esepelisi Nzambe ete Ákómisa Lingomba na Ye moko likamwisi. Azali kosala ndenge moko sikawa, kokómisáká Lingomba na Ye likamwisi, kotiáká pembeni bato nyonso minene ya lolendo, ná biloko nyonso wana, oyo babengaka lingomba. Pe Ako...moto nyonso oyo Akoki kosimba na loboko na Ye, ekofungola miso na bango mpo bámona oyo ezali Solo, pe komeka Yango na Liloba ya Nzambe na ntango oyo tozali kobika na yango, pe kokotisa bango na kati ya Nzoto. Likamwisi! Nzambe aponaka baoyo ya ndenge wana. Akómisaka Lingomba na Ye likamwisi, bato ya motindo, bato ya ndenge.

<sup>164</sup> Bato nyonso oyo bazalaki kuna na chambre haute, babimaki kuna, kolobáká na nkótá mosusu, kotenga-tenga lokola bato balángwe, kotenga-tenga pe kosala makambo ya ndenge. Basi,

mama na Ye Mo—Moko ná bato nyonso oyo bazalaki na chambre haute, babimaki kuna, na kolobáká makambo oyo moto moko te akokaki kososola oyo bazalaki kosala, ya yambo. Bazalaki na ndemo ya móto oyo ekabwanaki likolo na bango. *Ndemo elingi koloba “biteni.”* Moto moko te asosolaki oyo bazalaki kosala. Bazalaki koloba-loba kuna, kosala makambo lokola balangwaki.

<sup>165</sup> Pe tala lisanga ya bato oyo bayekolá, bato ya mayele mingi ya Nzango-malamu, bato ya líkindo, bazalaki kuna, kasi Nzambe asepelaki (Nzambe) kozua, kotika bango báfanda na boínga na bango, ná mayele pe bakelasi na bango ya likolo mingi, bongo koya awa kolokota etonga ya mibali oyo bayebaki ata ABC na bango te, pe asopi Molimo na Ye likolo na bango, akomisi bango likamwisi. Iyo, Nzambe asalaka bongo, Asalaka bongo mpo na mwángó na Ye Moko. Akómisaka Lingomba na Ye likamwisi. Nandimaka bango. Nandimaka yango!

<sup>166</sup> Boye sunga ngai, Nzambe, nandimi Liloba! “Tika ete liloba ya moto nyonso ézala lokuta, pe Oyo ézala Solo.” Eloko oyo Liloba oyo elobi tósala, tósala yango ndenge Liloba oyo elobi tósala yango; etali te soki emonani lokola eloko ya ndéngé, pe soki osengeli kokómá moto ya ndenge, to eloko moko ya ndenge wana, kangama na Liloba. Bábenga yo moto ya kala, bábenga *yo songolo, pakala to boye mosusu*, ata bongo okolanda yango mpo na nini? Kangama na Liloba oyo! Oyo nde Yango, Bosolo. Kokamata oyo moto mosusu alobi te. Kamata oyo Liloba elobi.

<sup>167</sup> Kala mingi te awa, moninga moko ya motei... Bayebisaki ngai yango. Nandimi yango. Na nsima na nzanga moko ya molunge kuna na Georgie, akendeki kotala... pharmacien moko. Mobange ya pharmacien yango azalaki ndeko Moklisto moko malamu, atóndá na Molimo ya Nzambe. Alobaki: “Kota, fanda, pe tómela co—Coca.” Bafandaki wana, bákomeláká Coca na bango. Alobaki: “Nalingi koyebisa yo likambo moko, pe ntango mosusu okondima yango te.”

“Ee, tóyoka yango naino,” elobaki motei yango.

<sup>168</sup> Alobaki: “Namekaka ntango nyonso kosalela Nzambe na ndenge ya malamu koleka mpenza.” Azalaki mosungi na lingomba moko. Alobaki: “Namekaka ntango nyonso kobika kokokana na kobengama na ngai, pe kosala makambo ya malamu.” Alobaki: “Nabúbá moto moko te. Natatolaka ntango nyonso mpo na Nkolo na ngai, na bisika nyonso oyo nakokaki kosala yango.” Pe alobaki: “Nazali na, ko...Ba-nkisi na ngai awa,” alobaki, “namekaka kozala na nkisi ya malamu mpenza koleka oyo ekoki kosombama. Naséngá moto moko te mbongo mingi koleka oyo asengeli kofuta te. Namekaka kosala nyonso oyo ezali malamu, oyo nayebi ndenge nini kosala, mpo na kosalela Nkolo.” Alobaki: “Nakoyebisa yo likambo oyo esalemaki.”

<sup>169</sup> Alobaki: “Mwana na ngai ya mobali, oyo azali pe koyekola, ákoma pharmacien, mpo na kokitana ngai, azalaki na ngambo ya liboso ya ndako kuna, mokolo moko.” Pe alobaki: “Ezalaki na eleko ya ngelele monene.” Alobaki: “Mwasi moko akotaki na—na ekuke,” pe alobaki, “okokaki komona soki mpasi na ye ezalaki nini. Pe azalaki na zemi. Pe mobali na ye, bango mibale, balataki lokola bobóla.” Alobaki: “Bapesaki ordonnance epai ya mwana na ngai,” pe alobaki, “mpo na kosomba nkisi nyonso, mpo mwasi yango azalaki na bosenga ya eloko songolo yango, oyo monganga akomelaki ye. Pe alobi, alobaki: ‘Epesi ntalo boye, boye na boye,’ ntango mo—mobali yango oyo alingaki kokóma tata atunaki: ‘Epesi ntalo boni?’ ‘Boye na boye.’ Alobaki: ‘Misie, nakozala na makoki ya kosomba nkisi ya ordonnance mobimba te, to kokokisa nyonso,’ alobaki: ‘mpo nazali na mbongo te.’”

<sup>170</sup> Ee, alobaki: “Mwana na ngai alobaki: ‘Kita semba na balabala kuna, na eteni ya ekatanelo, to ekatanelo moko, baluka na loboko ya mwasi, bongo okomona e—esika yango, epai basungaka babólá. Kende kuna na komine, ntango mosusu bakopesa yo mbongo, to mokanda ya ndingisa, ete bakofuta mbongo ya ordonnance oyo, mpo (esengeli) mwasi na yo asengeli kozua nki—nki—nkisi yango noki-noki.’” Pe alobaki: “Abimaki na esika yango, abandaki kokende.”

<sup>171</sup> Pe alobaki azalaki koyoka mwana na ye. “Pe eloko moko elobaki: ‘Oh, te, kosala bongo te.’ Elobaki: ‘Mwasi wana asengeli na yango.’” Alobaki, na mbala moko akanisaki: “‘Ná molongó molai ya bato oyo bazali kuna! Ezali mpasi mpo mobali oyo azali na nzoto kolongono átelema na molongo yango, koleka boni mama na lolenge wana.’”

<sup>172</sup> Alobaki: “Nalobaki na mwana na ngai: ‘Kende, kobenga bango, yebisa bango bázonga.’” Alobaki: “Nakendeki mbangu na ekuke, pe nalobaki: ‘Bózonga! Bózonga!’ Bazongaki. Pe nalobaki na mwana na ngai: ‘Pesa nkisi nyonso. Akofuta eloko moko te.’”

<sup>173</sup> Pe alobaki: “Mwana na ngai apesaki ngai ordonnance yango, pe nakendeki kozua nkisi nyonso, nkisi nyonso oyo nasengelaki kopesa. Namemaki yango mpo na kopesa ye mwasi yango, pe nalobaki na ye ete bakofuta eloko moko te. Likambo ezali te, mpamba te azalaki na bosenga na yango makasi mpenza, pe—pe ekosala ngai eloko te, kozanga mbongo na yango.”

<sup>174</sup> Na bongo alobaki: “Nabandaki kopesa nkisi yango na loboko ya ye mwasi yango. Pe, kaka na ngonga yango, natalaki loboko yango. Ezalaki na bilembo ya mpota.” Alobaki: “Natombolaki miso, pe nazalaki nde kotia yango na loboko ya Yesu.” Alobaki: “Na ntango yango nde nasosolaki ndimbola ya Makomi, oyo elobi: ‘Lokola bosalaki yango epai na moko na bandeko na Ngai baoyo baleki moke.’”

<sup>175</sup> Alobaki: “Ondimi yango?” mobali yango atunaki ngai. Ee, na ntembe te, nandimi yango.

Ezalaki likamwisi, kokamwa, kasi ezali solo.

<sup>176</sup> Boni boni mpo na moto monene oyo Santu Martin, ya Tours, na France: Wana azalaki sodá, na butu moko azalaki koya na balabala, na molili, na nse ya malili, pe ezalaki na... Mobange moko mosengi alalaki na balabala yango, na nse ya malili, na molili, alalaki na balabala, akangami na malili. Makila na ye ekómaki kokangama na kati ya misisa na ye. Pe Martin, kasi akómaki naino Moklisto te. Pe moto nyonso oyo asilá kotánga histoire ya Biblia, ayebi Santu Martin. Mokolo mosusu, historien moko oyo azalaki koluka kozua kalati na ye, ezali ye oyo nakamataki mpo na—mpo na eleko ya lingomba ya misato, Santu Martin, mpo azalaki na bilembo oyo ezalaki kolanda ye. Pe Santu Martin atalaki liboso... azalaki sodá, pe tala mobange yango alalaki wana, alalaki na balabala, akangami na malili. Boye atalaki, azalaki se na kazaka moko; kozanga kazaka yango, alingaki kokangama na malili. Azuaki mbeli na ye, apasolaki kazaka yango na katikati, pe azingaki mosengi yango kati na yango. Amizingaki ndambo mosusu, pe akobaki na nzela na ye.

<sup>177</sup> Na butu wana, ntango akómaki na chambre na ye, afandaki, pe ayokaki Moto moko azali koya na chambre na ye. Atalaki, tala Yesu ayaki, Amizingá ndambo ya kazaka wana. Yango nde ezalaki kobengama na ye na mosala ya koteya.

<sup>178</sup> Akómaki mosantu. Azalaki koloba minoko na sika. Eteyelo na ye eyekolisaki. Ayekolisaki bato na ye malamu na Liloba na Nzambe. Alandaki makambo Lingomba ya Liboso ya Roma to mosusu ezalaki koloba te. Akangamaki na Liloba na Nzambe. Alakisaki bango; koloba minoko na sika, pe kотiela babeli maboko. Basekwisaki bakufi. Babenganaki milimo mabe. Babomaki moto moko, moninga na ye, akendeki pe alalisaki nzoto na ye likolo na ye, (asengaki soki akokaki komona ye mwa moke), ye ná moninga na ye babimaki, nzela moko. Mpo na nini? Ezalaki likamwisi. Ya solo, Nzambe moto asalaki yango.

<sup>179</sup> Nandimaka likamwisi. Iyo, misie. Nandimaka. Nandimelaka yango, na motema na ngai mobimba.

<sup>180</sup> Ezalaki likamwisi ntango, ná bato ya mayele mingi nyonso oyo bazalaki na mokili, kasi Nzambe atiaki fungola ya Bokonzi na maboko ya moto oyo abengamaki “moínga pe atángá te.” Ya solo. Moko na bato ya mayele ebele na mokili, na ntango wana, ezalaki Kaifa, nganganzambe mokonzi; bamosusu bazalaki baampereur, bakonzi pe bato minene ya mokili oyo, ndakisa baprezidá pe bongo na bongo, bato minene nyonso wana.

<sup>181</sup> Eloko nini eleki na motuya na mokili? Ezali Lingomba ya Nzambe! Nzambe asalaki mokili, Asalaki yango na ntina: mpo na kobimisa Lingomba moko uta na yango, Mwasi na libala. Pe yango nde mosala oyo eleki na motuya na mokili.

<sup>182</sup> Pe bato ya mayele mingi koleka, oyo Azalaki na bango, ezalaki ba-empereur pe bankúmú, bankúmú minene pe bakambi bikolo, banganganzambe bakonzi ná bato ya lingomba. Akokaki kozua moko na bango. Kasi ezalaki likamwisi ntango Abengaki moto moko oyo ayebaki ata kokoma nkombo na ye moko te, pe Alobaki: “Nakopesa yo mafungola ya Bokonzi. Nyonso okokanga na mokili, Nakokanga yango na Likolo. Oyo okofungola na mokili, Nakofungola yango na Likolo.”

<sup>183</sup> Tala, nauti kakanisa yango, na ntina emanoneli wana: “Oyo okofungola to okokanga.”

<sup>184</sup> “Oyo okokanga na mokili, Nakokanga yango na Likolo. Oyo okofungola na mokili, Nakofungola yango na Likolo.” Iyo, Apesaki yango te na nganganzambe mokonzi oyo ayekolá mingi, Kaifa, kasi na moínga moko ya molóbi mbisi. Likamwisi solo!

<sup>185</sup> Tomoni Polo, mwa Moyuda moko ná zolo engumbámá, ntango azali kokende, na loléndo, azali kokende kokanga bato oyo bazalaki kosala makeléle, kogánga pe nyonso wana; azalaki kobwaka bango na boloko, konyokola mpenza Lingomba; abomaki Etiene na mabanga, azalaki nzeneneke na yango, pe asimbelaki bango bilamba. A—azalaki nsomo. Ndenge nini Nzambe alingaki kopona moto ya ndenge wana?

<sup>186</sup> Pe, bótala, ba-evéke, bantóma nyonso, balobaki: “Tokopona, moto oyo akozua esika ya Yudasi.” Pe baponaki nani? Baponaki Matias. Matias, nabanzi nde nkombo yango. Matias, iyo. Matias, baponaki ye na kobwaka mbese, pe asalaki ata eloko moko te. Azalaki komonana lokola moyengebene. Kasi Nzambe aponaki mobali ya kanda-kanda, ya nkanza koleka, oyo azalaki na ekólo, mpo ázua esika na ye. Likamwisi! Nzambe asalaka nde bongo. Likamwisi!

<sup>187</sup> Ezalaki likamwisi na ntango mokini ya Moyuda oyo, motó likolo, ya nkanda-nkanda, moto mobe, oyo ayinamá, azalaki kokende kuna, mokolo moko, na engumba moko, mpo na kokanga Baklisto pe kokotisa bango na boloko, ntango, na mbala moko, akweisamaki na nse. Pe ntango atombolaki miso, Likonzi na Mótó yango ezalaki wana, pe Mongongo moko eyokanaki, elobaki: “Saulo, Saulo, mpo na nini ozali konyokola Ngai?” Ezalaki likamwisi na ntango akokaki komona Yango, kasi bato mosusu bakokaki komona Yango te. Bomoni?

<sup>188</sup> Moto moko alobi: “Oh, natikali komona Yango te. Eloko ya ndenge wana ezalaka te; iyo, okomona te. Ezali lokuta.” Mpo oyo lelo, bákoloba boye: “Nandimaka makambo wana te.” Te, na ntemble te. Ata kutu te. Kasi ezali wana, mpo na baoyo bazali komona Yango mpenza. Ya solo, soki ozokokoka te, okufá miso, okokoka komona Yango te.

<sup>189</sup> Moto moko alobaki na ngai, eleki mwa ntango, eleki mibu ebele, alobaki: “Sikawa, soki nazwami na nzela na yo...” Alobaki: “Sika, Polo akufisaki miso ya moto moko.”

Alobaki: "Soki nazali moto ya zabolo," alobaki, "kómisa ngai mokufi miso."

<sup>190</sup> Nalobaki: "Ezali mpenza na ntina ya kosalema te. Osi okufá miso. Omoni, osili kozala lolandá. Ozali lolenge oyo ya mabe koleka ya lolandá, omoni." Nalobaki: "Ana, na tempelo, amonaki mosika koleka yo. Kasi azalaki na miso ekufá, na nzoto." Ye mobali oyo azalaki na miso ekufá, na molimo. Na ntembe te. Yango ezalaki likamwisi.

<sup>191</sup> Ezalaki likamwisi ntango Nzambe asalaki ete likambo babengaka lipéngwa... Makeléle nyonso oyo, koganga, kokumissa Nzambe, koloba minoko na sika, bato oyo batiolami, baboyami, pe babengami bazoba pe bapéngwi; ezali likamwisi ntango Nzambe, Tata monene ya bato nyonso, Tata ya Nkolo na biso Yesu Klisto, Oyo aponaki ebole ya "bapéngwi" mpo na kopesa lobiko na Lingomba na Ye, na esika ya mwango ya bato ya lingomba, ya líkindo, oyo batángá malamu. Ezali likamwisi.

<sup>192</sup> Eleki ntango molai te, nazalaki na engumba moko na Washington, to, nabanzi ezalaki Oregon. Pe jou—journaliste moko ayaki wana, ba-journaliste mibale ya bilenge, ná makaya na maboko. Bayaki. Balingaki kokoma makambo na ngai, pe, na ntembe te, ya malamu mpenza, boyebi. Pe bakobaki wana kolobáká, likambo *boye* pe likambo *mosusu*. Pe oyo ya mobali alobaki: "Boye—boyé ozalaka motúntuki?"

<sup>193</sup> Nalobaki: "Te." Nalobaki: "Natúntuká naino te. Kasi," nalobaki: "na—nabanzi ete soki Alobi na ngai ete nátúntuka, nakotúntuka."

<sup>194</sup> Pe boye, nakobaki koloba ndenge wana, boyebi. Pe oyo ya mwasi alingaki, alobaki: "Nts, nts, nts, nts," oh, akobaki bongo. Nalobaki: "Tika náyebisa yo likambo moko, elenge mwasi, komá likambo nyonso olingi. Ozali Mokatoliko."

<sup>195</sup> Alobaki: "Ya solo." Alobaki: "Ndenge nini oyebi ete nazali Mokatoliko?"

<sup>196</sup> Nalobaki: "Ee, bobele ndenge nayebaki makambo mosusu wana na etumbelo, omoni." Nalobaki: "Ozali Mokatoliko. Pe kende kokoma yango, kasi nazali kokebisa yo sikawa; na mikolo ntuku misato kobanda lelo, komá yango, okozala ya kotandama pemberi na nzela, ná nkíngó na yo esili kokatana uta na eteni ya talatála ya motuka na yo moko, kobeleláká mawa, pe okokanisa ngai mbala mingi."

Alobaki: "Ozali Irlandais te?"

"Iyo."

"Oútá na libota ya Bakatoliko?"

Nalobaki: "Ntango mosusu liboso na ngai."

<sup>197</sup> Alobaki: "Mama na yo alingaki kokanisa nini mpo na yango, ndenge ozali kosala . . ."

<sup>198</sup> Nalobaki: “Nabatisaki ye na Nkombo na Yesu Klisto. Pe azuaki Molimo Mosantu. Ah-ha. Iyo.”

<sup>199</sup> Pe nalobaki: “Sikawa, soki olingi kolanda nzela wana, na bongo, ngai nakoza nkombo na yo pe yo okozua nkombo na ngai. Na sima, soki esalemi bongo te na ntango yango, sima na mikolo ntuku misato, komá yango na zulunále, ete nazali mosakoli ya lokuta. Sikawa kende kokoma yango.”

<sup>200</sup> Alobaki: “Ee, nalingi kakanisa te, ntango nakokóma na Lóla, ete ebole moko ya baínga, lokola baoyo bazali na liyangani wana, nde bakozala na bokonzi ya Likolo.”

<sup>201</sup> Nalobaki: “Komitungisa na yo kutu te,” Nalobaki: “kakanisa te. Yo olobi: ‘Nalingi te . . .’ Ee, soki yo, lobá bobebe ete óbongola makanisi pe nzela na yo, okozala Kuna te, ata bongo, omoni.” Nalobaki: “Mpamba te, bango bakozala Kuna. Nzambe nde aponi bongo.”

<sup>202</sup> Ezali likamwisi, ete Nzambe azui bilémá, bomoni, bato ya ndenge wana. Ye, Nzambe, aponaki kopesa lobiko na mokili na nzela ya bato ya bongo, likamwisi, na mobimba, bakeseni na bato na bango oyo batángá pe bayékólá, ná bato na líkindo pe bamosusu. Nzambe akozunguluka yango, akozua mwa moínga moko boye, akotelemisa ye, pe atie Nsango na Ye kati na ye, ndenge Ye asalaki ná Yoane, ná baoyo mosusu batikali, Petelo ná bango, atindaki bango pe bateyaki Nsango-malamu, pe akotisaki bango na Lingomba na Ye; abikisaki bango, pe azongisaki bango na mabelé, pe esuki wana, bomoni. Pe atikaka bato ya mayele mingi wana ete báleka. Oh! la la! na ntembe te ezali na ntina! Nako . . .

<sup>203</sup> Nzambe, ntango Nzambe aponaki baínga pe bato bayekolá te, na esika ya baoyo batángá pe bayékólá, lokola Mwasi na Ye ya libala! Bokoki kakanisa mobali moko, wana akoponáká mwasi na ye ya kobala, ákende kozua . . . mobali oyo azali na ba-nguya ya likolo koleka, likolo mpenza koleka.

<sup>204</sup> Nazali na mwa likambo moko awa nalingaki koloba, kasi nakoza na ntango ya koloba yango te, na ntina na mwa lisese moko namonaki mokolo moko. Kasi nakokoka koloba yango te. nakomaki yango awa, kasi nazali na ntango mpo na yango te.

<sup>205</sup> Kasi, Nzambe aponaki Mwasi na Ye ya libala na kati ya bato ya ndenge wana. Sikawa, moto oyo akoloba ete ezali bongo te, boye etalisi ete ondimaka Biblia na yo te. Ya solo mpenza. Tánga Biblia na yo, ezali mpenza bongo.

<sup>206</sup> Ezalaki likamwisi ya solo ntango Nzambe aponaki boléma ya liteya oyo epémelami na esika ya líkindo ya mayele mingi mpenza. Moto oyo ayebi ata mingi te, oyo alobaka “hit, hain’t, tote, fetch, carry,” maloba nyonso ya ndenge wana, pe—pe oyo alobaka makambo ya—ya ndenge na ndenge, oyo etosi grammaire te, pe elongobani na grammaire te, ná makambo mosusu nyonso ya ndenge wana. Pe Nzambe aponaki yango

na esika ya kokamata moto ya mayele mingi mpenza, oyo ayebi mpenza kobimisa maloba pe koloba yango malamu. Kasi esepelisaki Nzambe ete ázua bolémá ya liteya oyo epémelami, mwa mosali bilanga moko oyo ayebi ABC na ye te, kozua moto yango mpo na kolóngá milimo na nzela na ye. Na ntango, bapéngwisi, ya mayele mingi, bazali bobele kokamba, bakufi miso bazali kokamba bakufi miso. Likamwisi ya solosolo!

<sup>207</sup> Oh, Liloba etón di mpenza na makambo yango. Ndimbola mingi ezali awa, to mateya, oyo nasengeli ko—kotika pembeni.

<sup>208</sup> Ezali ya solo ete lingomba ya monene engengaka pe epela-pelaka, ná líkindo ya mayele mingi, nzokande Bokonzi engalaka ná komikitisa, babólá pe bato na komikitisa. Nsango-malamu engengaka te, Engalaka nde. Wolo ya zoba engengaka; wolo ya solo-solo engalaka. Bokeseni ezali kati na bongengi ná bongali. Toyebi yango. Na ntango lingomba ya monene epela-pelaka pe engengaka ná bato ya mayele mingi mpenza, bakíti ya kitoko, ba-ekulúsú na etutú mobimba, ba-ndako ná ba-building kitoko ya molai koleka mpenza, ná ba-tour ya minene mpenza, nyonso ya ndenge wana, mwa Bokonzi, na mwa nzela moko moke, lokola awa, na esika moko boye, ezali kongala ná Nkembo ya Nzambe, etón di na bato ya komikitisa na motema, bomoni, Nzambe azali kosala kati na bango, kobikisáká babeli, kosekwisáká bakufi, kobenganáká milimo mabe, pe bongo na bongo ndenge wana; wana bango bazali koleka pembeni.

<sup>209</sup> Ezalaki na basali moko ya monene. Bóbosana likambo oyo te. Liyangani ya basali moko ya monene esalemaki awa eleki mwa ntango, na engumba moko boye, epai oyo bato mosusu ya awa bazalaki na liyangani yango. Pe bazalaki na moto moko oyo alingaki ko... Oh, azalaki moto na líkindo, “azalaki na nsango mpo na lelo, mpo na bato.” Pe ayekolaki yango mpósó mibale to misato. Ezalaki mabe te. Bongo ntango amataki na etumbelo, bilamba na ye ezalaki na lisusá ata moko te oh! la la! alataki bilamba ya kitoko koleka mpenza, boyebi, amataki kuna, avimbisaki ntolo na ye pe abimisaki babúku na—na ye nyonso mpo na liteya na ye. Pe ateyaki mpenza liteya ya ngonga moko, oyo liteya moko te ekokaki kopusana pembeni na yango, na mayele ya bongó. Oh, ndenge avimbisaki ntolo na ye, pe azuaki nkombo ya Docteur *Songolo-pakala* na Mibeko, ya eteyelo monene moko boye, ezalaki mpenza ya mayele mingi koleka, na lolenga ete ateyaki bato mosala mobongi be, ya psychologie pe nyonso wana, alobaki: “Ezalaki kitoko mingi.”

<sup>210</sup> Kasi Baklisto oyo bazalaki kuna, kaka lokola na Likita ya Nicée, yango eyokisaki Molimo mawa. Oh, ezalaki mosala mobongi be, na tembe te. Iyo, misie. Ezalaki mpenza kitoko mingi. Kasi bato oyo batóndisamá solo na Molimo, balobaki: “Hum?” Elongobanaki mpenza te... Molimo ezalaki kuna te mpo na kotatola yango.

<sup>211</sup> Bongo ntango akitaki, akitisaki motó na ye, amonaki ete esosolamaki mpenza malamu te. Autaki na eteyelo mosusu; azalaki elongo na ba-Pantekotiste. Na bongo ntango akitaki na etumbelo, mapeka na ye ekitaki. Abandaki kotambola longwa kuna, ná biloko na ye nyonso na nse ya loboko, *boye*, wana ákokatisaka kati ya eyanganelo mobimba.

<sup>212</sup> Mobange mosantu moko ya bwanya afandaki na ngambo ya loboko ya mobali, apusanaki epai na mobali mosusu, pe alobaki: "Soki ámataka na ndenge akiteli, alingaki kokita na ndenge amatelaki." Ezali bongo. Soki ámataka na komikitisa, ntango mosusu alingaki kokita wana atóndisami na Nkembo. Soki ámataka na ndenge akiteli, alingaki kokita na ndenge amatelaki. Ya solo. Likamwisi!

<sup>213</sup> Boyoka, mwa moke, mpo na kosilisa sikawa, liboso ya kobanda molongo ya mabondeli. Nalingi nábakisa liloba moko, to mibale, na ntina na likamwisi.

<sup>214</sup> Bimononeli ya basakoli ya kala etikali se likamwisi. Ezali mobimba. Nani akoki koloba, eleki mibu nkótó minei, ete moto akokaki kolobela mituka ezángá mpunda ezali koleka-leka na banzela ya minene, kotútana bamoko na bamosusu. Basakoli ya Kondimana ya Kala, ndenge bazalaki komona makambo liboso pe kolobela yango liboso, wana banétolami na nguya na Nzambe, na lolenge ete bamonaki yango mosika na mibu ekoya, pe balobelaki yango liboso na polele oyo ebongi be. Limbola yango! Ezali nde likamwisi. Oh!

<sup>215</sup> Likambo mosusu, nalingi nápesa bino mwa likambo moko ya moke mpenza. Kasi, mbóngwana na ngai ezalaki likamwisi. Nazali koloba yango na bolingo pe limemya. Baboti na ngai basila kokende. Bandeko ya mama na ngai nyonso bazalaki basumuki, babomi nyama na mitambo, baí-bokila, pe bato ya ngomba. Bandeko ya tata na ngai nyonso bazalaki balángwi masanga, basali lotoko, babéti masano ya mbongo, babéti masasi, kobomanáká, penepene na bango nyonso bakufaki ná sapato na makolo. Ata mwa makambo ya kosambela ezalaki te epai na biso, ata ndenge nini. Kasi ndenge Nzambe... nini yango ekotaki na kati ya mwa ndako wana ya mabaya kuna, na ntongo wana, oyo bozali komona na fotó wana na etutú kuna? Nini? Ekesani na mobimba nango nyonso.

<sup>216</sup> Soki otii mbuma ya blé na mabelé, ekobota mbuma ya blé. Otii lisangu na mabelé, ekobota lisangu. Soki otii nzube na mabelé, ekobota nzube.

<sup>217</sup> Kasi oyo ezali likamwisi! Moko moko na bino akoki koloba ndenge moko mpo na ye moko. Biso nyonso tokoki kakanisa likamwisi moko oyo esálémá.

<sup>218</sup> Likamwisi mosusu yango oyo. Ndenge ngai, sima na koteya mibu penepene ntuku misato, nakokaki lisusu kobanga likanisa ya kokende Kuna? Ekokaki kosalema ndenge nini? Sima na

koteya banda na bolenge na ngai, bongo sikawa nakómi mobali ya mibu ntuku mitano na mibale, bongo nábanga likanisi ya... Ezali te ete na—na... Nayebaki ete nasilaki kobikisama. Kasi, nazalaki kobanga likanisi yango... Kasi bolingo na Nzambe, na ntongo moko, eyaki na chambre na ngai, enetolaki ngai, pe ememaki ngai na Esika moko oyo basíkolami bazalaki. Solo mpenza likamwisi!

<sup>219</sup> Nalingi nátuna bino likambo moko. Nakoki kokata yango awa sikawa. Nalingi nátuna bino likambo moko. [Maloba mazangi na bande—N.D.E.] Oyo ezali na fotó wana ezali nini? Yango euti wapi? Eyei kosala nini awa? Zébi ekoki kowangana Yango te. Na mayangani, Eloko nini yango ezalaka kuna pe eyebaka makambo ya bato, pe elobelaka bango: “Yo kuna na sima, osalaki likambo boye. Ozali awa mpo na likambo *oyo*. Ozali awa mpo na likambo *wana*”? Ékokamwisa moto na mayele ya zébi.

<sup>220</sup> Sikawa, télémie, toyebi yango. Télémie ezali koloba eloko moko boye, ndakisa yo ozali koloba eloko moko boye pe ngai nakoki koloba ndenge moko, bomoni, to, nazali kotánga makanisi na yo, ezali kosalema se na ngonga wana. Kasi na ntango omoni ete Yango elobi makambo oyo ekosalema ntango molai na sima, oyo wana eleki télémie.

<sup>221</sup> Ékokamwisa ete Nzambe, na mikolo oyo ya suka, ndenge Alakaki ete Ye akosala, akosala likambo ya bongo. Kasi ezali solo, ezali likamwisi! Nzambe moko oyo azaláká ntango nyonso kosala likamwisi pe akokisaki yango, Azali Nzambe moko yango lelo, mpo Akokisaka Liloba na Ye. Zébi ekoki kowangana Yango te, Yango wana na masíni ya kokanga fotó. Ezali likamwisi, Nzambe!

<sup>222</sup> Yango ezali nini? Na—na Esode, mokapo ya 13, totángaka ete Nzambe apesaki bana ya Yisalaele, oyo ezalaki elilingi ya Lingomba ya lelo; ndenge basalaki mobembo na nzoto, biso tozali kosala mobembo na Molimo. Sikawa, lomingo ekoya tokolobela yango. Bómikanisela, ezali na yango nyonso, bomoni. Sikawa, ndenge—ndenge bango, batambolaki na nse, na nzoto, *boyé*, pe Nzambe azalaki elongo na bango; Lingomba efandi elongo na Klisto, na Bisika na Likolo, na misánda ya molimo, ná bokonzi nyonso na nse ya makolo na biso. Aleluya! Iyo, misie. Pe bazalaki na Likonzi na Mótó, Pole oyo bazalaki kolanda. Bisika nyonso Pole yango ezalaki kokende, bazalaki kolanda Pole yango. Mibu nkóto na nkóto eleki, mibu nkama na nkama eleki, kasi Yango ezali kaka na bomoi. Likamwisi! Ndenge moko lobi... Kokokisáká Makomi, Yango ezali awa mpo na kotatola; mpo na biso te, kasi mpo Nzambe alakaki Yango, ete Yesu Klisto azali ndenge moko lobi, lelo pe libela. Ezali Oyo nde Mose amonaki, ete bozui ya Klisto, to nsóni ya Klisto ezali na motuya monene koleka biloko ya motuya ya Ezipito. Pe Klisto nini azalaki kotambola liboso na ye? Pole, Likonzi na Mótó.

<sup>223</sup> Alobaki: “Nauti na Nzambe pe Nazongi na Nzambe.” Asalaki yango. “Etikali moke bamokili bakomona Ngai lisusu te, kasi bino bokomona Ngai; mpo Nakozala elongo na bino, ata kati na bino, kino na suka ya mokili.” Mpenza na suka ya mokili, Akozala pe wana. Tala biso oyo!

<sup>224</sup> Sima na liwa, kokundama, pe lisekwa na Ye, Santu Polo akutanaki na Ye na nzela ya Damaseke, Asilaki kozonga na Likonzi na Móto yango.

<sup>225</sup> Mibu penepene nkótó mibale esili koleka kobanda wana, pe tala Ye oyo! Kati na bibongiseli te, kati na lisanga ya bato ya mayele mingi ya lelo te, kasi kati na babóla pe bato na komikitisa. Likamwisi! Likamwisi! Epai na bato oyo balingaka Ye, bandimelaka Ye, bato nkótó na nkótó na mokili mobimba oyo bandimela Ye, ezali mpo na kokokisa elaka na Ye ya Kondimana ya Sika pe ya Kala. Wana nde oyo yango ezali. Kasi ezali likamwisi.

<sup>226</sup> Ezalaki likamwisi ntango Nzambe alakaki kopesa Bokonzi na etóniga moke, na esika ya lingomba monene oyo ekómí ebongiseli. “Bóbanga te, etóniga moke, Tata na bino asepeli kopesa bino Bokonzi.” Eko—Ezali likamwisi. Ezali likamwisi.

<sup>227</sup> Ekozala likamwisi ya solosolo, moko na mikolo oyo, ntango Yesu akozonga; pe bakufi kati na Klisto bakosekwa. Oyo ya kufa oyo ekolata ya seko, pe konetolama ya Lingomba ekosalema.

<sup>228</sup> Na ntango oyo ya Nowele, wana bato bazali kosómba-sombá, kobína, komela, pe kosala féti ya eloko oyo bayebi ntina te, ndenge bazalaki kosala féti ya mbótámá ya Washington to ya Lincoln, kasi bazali kokumbamela te... Mpo na bango, Nzambe azali naino na elielo ya bibwele.

<sup>229</sup> Nzokande, Nzambe azali na elielo ya bibwele te. Ye asílá kosekwa longwa na bakufi, pe azali na bomoi libela na libela, kobikáká elongo na biso, komitalisáká polele, lokola Nzambe se moko oyo batata ya Nicée bamemaki na kati na bieleko, ayaki uta na Mokolo ya Pantekote. Nzambe moko oyo akutanaki na Polo na nzela ya Damaseke; azalaki ntómá epai na Mabota, pe motindami kouta na Nzambe, epai na Mabota. Nsango ya Mabota ebandaki na boyei ya Likonzi na Móto, pe ekosila ndenge moko.

<sup>230</sup> Bokonzi ya Mabota ebandaki, bokonzi ya mokili, ezali nde mokili, ebandaki na mpamela na lokóta ya Likolo, na mikolo ya Mokonzi Nebukadenezare; ekosila ndenge moko, ndenge Molimo Mosantu esopanaki likolo na lingomba ya Mabota, ya mikolo ya suka, mpo na kopamela lisusu bikólo ya Mabota ná likomi likolo na etutú. Likomi likolo na etutú, ete, Nzambe alengeli Lingomba na Ye, Alengeli libota na Ye, Asili kolengela esika na Ye, pe bazali kozela ete Ye ázonga.

<sup>231</sup> Pe konétolama wana! “Ntango kelelo ya Nzambe ekoyula, pe bakufi kati na Klisto bakosekwa, biso baoyo tozali na

bomoi pe oyo totikali tokoleka liboso na baoyo balali te. Mpo kelelo ya Nzambe ekoyula, bakufi kati na Klisto bakosekwa; pe tokonétolama elongo na bango, mpo na kokutana na Nkolo na mipepe.” Likamwisi, moko na bantóng oyo, ntango bankunda ekofungwama pe bakufi bakobima; ntango baoyo bazali na bomoi bakobongwana, na mpwasa, na kobeta ya liso, pe bakomata na mipepe mpo na kokutana na Ye.

<sup>232</sup> Mobimba na yango ezali likamwisi, Nzambe azali kosala kati na libota na Ye. Bondimi yango? Tógumba mitó mpo na kobondela.

<sup>233</sup> Nzambe, sikawa koleka ngonga moko, penepene ngonga moko na miníti zomi totelemi awa mpo na kolobelá makambo oyo esálémá ná oyo ezali kosalema, ndenge Molimo Mosantu ezelaki kokabola yango, Nkolo, ndenge Liloba na Nzambe esali yango na elenga mpenza; kotalisa ete bobele Nzambe ya Likolo, Oyo azalaki na bomoi na ntango ya kala, na motíndo moko pe na lolenge moko, Azali na bomoi lelo. Bobele bikamwa yango, pe bobele Nguya yango, oyo ezelaki likolo na basakoli ya kala, oyo ezelaki likolo na Lingomba na Pantekote, ezelaki likolo na Hana; pe likolo na Agabus, basakoli ya Kondimana ya Sika na ntango wana, oyo kutu asembolaki Santu Polo. Pe mindondo ekómelaki Santu Polo mpo ayokelaki Agabus te, mpo Agabus... Atako azalaki ntóma, Polo azalaki, kasi Agabus azalaki na Liloba na Nkolo, pe akebisaki ye ete ákende kuna te. Kasi Polo akanaki kokende, pe mindondo ekómelaki ye. Pe, Tata, mindondo ekómelaka biso ntango nyonso soki tozangi kotósia Liloba na Nzambe.

<sup>234</sup> Tomoni ete bobele Nzambe mpenza oyo azalaki na bandeko wana kuna, azali Nzambe moko yango lelo. Tozali komona Ye na kotalisama nyonso. Pe yango ezali likamwisi, Nkolo. Mokili bazali kotala, bazali koningisa motó, pe bazali koloba: “Eloko moko ezali na Yango te.” Mondimi andimi Yango pe ayambi Yango, pe ayebi ete Ezali nde Nzambe na bomoi.

<sup>235</sup> E Tata, tobondeli na ntongo oyo, ete soki moto moko azali kati na biso oyo akómi naino mondimi te, ete oyo ézala ngonga oyo bakondima. E Nzambe, kokisa sikawa na motema ya moto moko moko oyo azali awa, oyo ayebi Klisto lokola Mobikisi na ye te, ete oyo ézala ngonga oyo likamwisi ekosalema liboso na bango; ete mosumuki ya mawa moko (ya lolenge ya mosumuki, oyo abótámá na mokili na kati ya masumu, asalémá na lisumu na nko, ayá na mokili ná lokuta na monoko, na nzela na bosoto) ákoka kobongwama pe kokóma na boyengebene ya Mwana na Nzambe. Sala, Nkolo, ete, ete—ete likamwisi monene wana ésalema na mitema ya bato nyonso oyo bazali awa na ntongo oyo, oyo ayebi Yo te lokola Mobikisi na bango pe Mokonzi na bango oyo azali koya, pe bábélema mpo na kokutana na Yo na kelelo ya suka soki esengelaki koyula lelo.

<sup>236</sup> Na bongo, tokobondela, Nkolo, ete Ókanisa pe bato na bokono pe ya mawa oyo bazali awa. E Nzambe, lelo tobondeli ete Óbikisa moto nyonso oyo azali na bokono to na mawa. Tika ete báyeba ete Nzambe azali kokoba se kosala likamwisi epai na moto nyonso oyo akosala ete Liloba na Ye ékokisama.

<sup>237</sup> Toyebi ete Liloba na Ye ezali likamwisi. Ntango Yango elaki eloko moko oyo ekoki kozala te, mpo na mokili, eloko moko oyo bango bakoki kondima yango te, ezali—ezali eloko moko oyo eleki boyebi pe—pe lisosoli na bango. Kasi na ntango motema moko ya komikitisa ezui Liloba yango pe ezindisi Yango na bozindo ya ezali na yango, na ntango wana Liloba yango ekobota mbano ya bomoi ya elaka yango.

<sup>238</sup> Oh, totondi Yo mingi mpo na yango, ete bato ya komikitisa bazali baoyo bandimi Nsango oyo. Tozali kozela bokonzi oyo ekokonzama na bileko ya ba-atome te, kasi tozali kozela Bokonzi oyo Klisto akokonza na nguya pe na bonene, oyo ya kimia pe ya nkembo, na mokili; na epai oyo tokonyata ba-pédále ya accélérateur ya mituka te, to oyo tokopumbwa na mipepe ná bampépo ya mbangu mingi te; kasi epai oyo tokofanda zingazinga na Ngwende ya Nzambe na bomoi, oh, tokotala Ye, pe tokomona Ye Oyo azokisamaki mpo na masumu na biso pe atutamaki mpo na mabe na biso, etumbu oyo eyeiseli biso kimia etiamaki likolo na Ye, pe na mapipi na Ye biso tobikisamaki. Mposa ya mitema na biso, Nkolo, lokola likamwisi monene ekómeli biso, ezali ete tókóma epai na Ye pe tófanda elongo na Ye na mokolo wana. Kokisa yango, Nkolo. Tosengi yango na Nkombo na Yesu.

<sup>239</sup> Pe wana togumbi mitó. Nayebi te, na eyanganelo na ntongo oyo, soki moto moko akolinga ete tókanisa ye na libondeli, pe áloba: “Nkolo Nzambe, natomboli loboko na ngai epai na Yo”? “Pe, Ndeko Branham, okotala pe okomona loboko na ngai, pe okobondela mpo na ngai, mpo likamwisi monene ésalema na motema na ngai, mpo nákutana na Klisto na libatasi ya Molimo pe na nguya ya lisekwa na Ye.” Nzambe ápambola bino, moko na moko. Malamu. “Ete nákutana na Nzambe.” Pe Nzambe ázala na bino. “Nakokutana na Ye, pe likamwisi moko ya monene ekosalema na bomoi na ngai, pe nakotondisama na Nguya na Ye pe na nkembo na Ye, pe na bolamu pe na mawa na Ye oyo azali na bomoi libela na libela. Pe mokolo moko nakozala moko kati na likamwisi oyo ezali koya. Eloko moko oyo ntango . . .”

<sup>240</sup> Mputulu ya basakoli wana efandi kuna na mabelé. Ntango mputulu ya ba-martír oyo baliamaki na bankósi, pe nieí ya bankósi epalánganaki na kati ya mputulu, bipai na bipai likolo na mabelé, kasi ata bongo Klisto akosekwisa nzoto yango. Elakisi ete Ye azali lisekwa.

<sup>241</sup> Ntango Azuaki mwa potopóto na maboko na Ye pe apakolaki yango na miso ya mobali moko oyo atikálá kozala na miso te,

elakisaki ete moto asalemaki na mputulu ya mabelé, pe azongaki ná mbuma ya miso pe amonaki Mokeli oyo akelaki ye.

<sup>242</sup> Soki Nzambe akani kosekwisa bakufi te, na bongo mpo na nini Akómaki mosuni lokola biso, azongaki na mputulu, pe Amisekwisaki? Mpo na nini Amisekwisaki soki lisekwa ya bakufi ezali te? Oh, tózala bana mike te, kasi tózala mibali pe basi na Molimo, tóndima Nzambe na motema mobimba.

<sup>243</sup> Sikawa, moto mosusu azali, liboso ete tóbanda kobondela? Nzambe ápambola yo, yo pe, ndeko na ngai ya mobali, yo pe. Iyo.

<sup>244</sup> Tata na biso na Likolo, tomemeli Yo sikawa bato oyo batomboli maboko. Na lolenge moko to mosusu, Molimo Mosantu Ye moko akiti kino na mitema na bango, kuna alobi na bango: “Bozali awa te bobele mpo na kolia, komela, pe—pe kolala, kolamuka pe kosala mosala; na sima kozonga mpo na kolia, komela pe kolala lisusu. Bozali awa mpo na kozala bana na Nzambe ya mibali pe ya basi. Bozali awa mpo na kozua lolenge pe esika na bino kati na Klisto. Pe Nazali awa na ntongo oyo mpo na kobenga bino,” ndenje Molimo Mosantu akoki koloba na bomoi na bango.

<sup>245</sup> Tata, ná libondeli, bondóki bobele moko oyo nayebi, napesi Yo bango. Pe na—natelemeli moyini oyo akomeka kopekisa bango báya epai na Yo. Na kondima, natii Makila ya Yesu Klisto katikati na bango ná moyini yango, oyo akopekisa bango bázua lobiko ya nkembo ya likamwisi monene oyo, ya koyamba Molimo Mosantu pe ya kozua Bomoi na Seko. Mpo tososoli ete eloko bobele—bobele moko oyo ezali, eyano bobele moko oyo epesameli biso, mpo na Bomoi ya Seko, ezali kozua Bomoi ya Nzambe kati na biso, na ntango wana nde ekómi Bomoi na Seko kati na biso. Kokisa yango, Nkolo, ete ésalema mpo na bato nyonso oyo batomboli maboko. Pe mpo na baoyo ntango mosusu bazangaki mpiko ya kotombola maboko, kokisa yango pe mpo na bango. Sikawa, Tata, bazali ya Yo. Napesi bango epai na Yo, na Nkombo na Yesu Klisto.

<sup>246</sup> Sikawa wana molongo ya mabondeli esengeli kosalema, Tata, nayebi te nani akoya awa. Kasi pesa biso likamwisi mosusu na ntongo oyo, Nkolo. Tika ete Nguya ya Nzambe ya monene pe ya likamwisi ékita pe ésalá likambo moko ndenje Olakaki. Pe oyo ekozala mbala na ngai ya liboso, Nkolo, uta nakutanaki na Yo mokolo wana. Nabondeli sikawa ete Ókokisa bosenga ya bato, na Nkombo na Yesu. Amen.

<sup>247</sup> Sikawa nakosepela ete bato nyonso báfanda, soki bokoki kofanda, mpo na ntango moke.

<sup>248</sup> Sikawa, moto nyonso oyo azali na kalati ya mabondeli. Billy ayaki awa na ntongo, ndenje alakaki, pe akabolaki bakalati ya mabondeli na bato mosusu awa. Alobaki ete bato bazalaki mingi mpenza te. Bokoki kotombola maboko? baoyo bazali na bakalati ya mabondeli. Malamu. Nayebi te soki bokoki koya kotelema

na molongo awa, baoyo bazali na bakalati ya mabondeli. Wapi, Billy, ozali wapi? Oh, malamu. Bótelema na molongo awa.

<sup>249</sup> Sikawa, moto nyonso ázala na kobondela sikawa. Tozali kobelema liboso na Nkolo Nzambe na biso. Sikawa tóyemba loyembo yango ná mizíki, soki bolingi, wana Ndeko mwasi Arnold azali kobeta yango kuna. Biso nyonso elongo sikawa, na kimia.

Ndima kaka, ndima kaka,  
Nyonso ekoki kosalema, ndima kaka;  
Ndima kaka, ndima kaka,  
Nyonso ekoki kosalema, ndima kaka.

[Ndeko Branham abandi koyemba na nse ya mongongo  
*Ndima Kaka*—N.D.E.]

Nyonso ekoki kosalema, ndima kaka;  
Ndima kaka, ndima kaka,  
Nyonso ekoki kosalema, ndima kaka.

<sup>250</sup> [Ndeko Branham abandi koyemba na nse ya mongongo  
*Ndima Kaka*, na sima atángi Malako 11:21-24—N.D.E.]

... Petelo akanisaki likambo yango, alobaki na ye ete,  
Rabi, tala, nzete ya mosuke oyo olakelaki mabe ekauki.

... Yesu ayanolaki alobaki na ye ete, Ndimela Nzambe.

Ya solo nazali koloba na bino ete, Moto nyonso oyo akoloba na ngomba oyo ete, Pikólama, pe bwakama na mbu; pe atii ntembe na motema na ye te, kasi andimi ete oyo azali koloba ekosalema; ekosalema pe bongo epai na ye.

Yango wana nazali koyebisa bino, ete, Biloko nyonso bozali na mposa na yango, wana bozali kobondela, bón dima ete bosili kozua yango, pe bokozua yango.

<sup>251</sup> Yesu alobaki, mokolo moko, wana bazalaki kososola te ete Azalaki Nani Ye azalaki, Alobaki: "Soki bokoki kondima Ngai te, bón dima misala oyo Nazali kosala. Pe soki Nazali kosala misala ya Tata na Ngai te, na bongo bón dima Ngai te. Kasi soki Nazali kosala misala ya Tata na Ngai, na bongo bón dima misala."

<sup>252</sup> Nauti bobele kositisa, na ntongo oyo, koteya Liteya ya—ya Likamwisi. Likamwisi ezali eloko oyo ezali, ezali bolema, kasi ezali—ezali kokamwisa mpenza, elobi Webster, kasi ezali solo. Eloko oyo ékokamwisa, ezali, okoki kososola yango te, ezali bobele libombami.

<sup>253</sup> Yesu asalaki misala ya Tata na Ye mpo Tata azalaki kati na Ye. Yango wana nde misala esalemake, mpo Tata azalaki kati na Mwana. Bondimi yango? Mpo, kati na Ye, Azalaki Nzambe oyo alati nzoto. Bondimi yango? Mpo, Nzambe Tata, oyo azali Tata

ya Yesu Klisto, Molimo Monene efandaki (na litondi ya Nguya na Ye) kati na Yesu Klisto, oyo azalaki Mongombo ya Nzambe, ekómaki mosuni pe efandaki na mokili, mpo na kotalisa Liloba. Yesu azalaki Liloba. Biblia elobi bongo, Santu Yoane, mokapo ya 1. Pe Liloba ezalaki komonana te. Sikawa bóyoka malamu. Liloba ezalaki komonana te kino ete Ékómaki mosuni, na sima nde Liloba ekómaki komonana.

<sup>254</sup> Na nzela na liwa na Ye ya mbeka na Kalvari, pe lisekwa na Ye, etiaki na esika esengeli Lingomba na Ye na mosanda wana, ete Nzambe moko oyo amonanaka te ákoka koya kati na moto pe kosala ete Liloba ékóma komonana. Oh! la la! e—elingaki kozala malamu soki losambo na ngai bakokaki kososola yango. Soki bokokaki komona, baninga na ngai, Nzambe oyo amonanaka te akómi komonana!

Sikawa bóyoka. Tóyekola yango lisusu sikawa.

<sup>255</sup> Nazalaka ntango nyonso na mposa ya kokota na losambo moko, nazalaka na mposa makasi ya komona yango, nabanzi, oyo nakoki kokota na ekuke ya sima, na ekuke ya liboso, ata wapi, kobwaka miso na eyanganelo pe komona losambo moko oyo ebongi be, makambo nyonso na molongo. Lisumu ekoki koumela kuna te; te, Molimo akobimisa yango na mpwasa, bomoni. Ekoki koumela te. Ndakisa Anania ná Safira, bobokoki kosala yango te. Lisumu moko ekozala na—na etóngá yango te. Te, misie. Bomoni, Molimo akoloba yango mbala moko boye. Ata ezalaki likambo nini, ata ya moke ndenge nini, ekosila. Komona basi pe mibali bafandi na nse na Nguya ya Molimo Mosantu, Molimo ya Nzambe ezali kosala na ndenge ebongi be, kosaláká yango. Soki moto moko assalaki likambo moko ya mabe kati na losambo, bakokaki te, balingaki kozala... Bakokaki te, elingaki... Bazalaki koya koyambola yango mbangu liboso na bango. Molimo azalaki kosimba yango, mpo báyambola yango, nyonso mibale. Bazalaki koya, koyebisa yango, mpo bazalaki koyeba noki-noki, ete ekolobama polele. Ya solo. Oyo wana nde Lingomba ya Nzambe na bomoi. Mwa motema na ngai, ebandi mpenza konuna sikawa, nazalaka mpenza na mposa makasi ya koumela pe komona losambo ya ndenge wana. Nakoki komona yango. Nazali na elikya. Misala ya Nzambe oyo ebongi be, ezangi lisumu, sikawa, ekokaki kososolama.

<sup>256</sup> Sikawa tosengeli kobondela mpo na lisanga ya bato oyo batelemi awa. Sika, tososoli, soki Likomi oyo ezali solo... Pe Nzambe ya Likolo, oyo Akokaki kokela esende, kokela mpate-mobali, kotelemisa mói mokolo mobimba, ngonga ntuku mibale na minei, kosala ete bato oyo bazalaki na kati ya libeke na móto ngonga misato bázika te, Akokaki kokanga minoko ya bankósi, kosekwisa bakufi, kotambola likolo na mai, kozua mwa mápa pe koleisa bato nkótó mitano, wana ezali Nzambe. Wana ezali Liloba nde ekómi mosuni kati na bato. Sikawa moto nyonso asosoli yango? Sikawa Nzambe moko yango alakaki

ete na ntango ya suka, makambo yango ekosalema lisusu, kasi Akoki kosala yango te kino ete moto moko ázala oyo Ye akoki kosalela, kosala na ye. Bomoni eloko nalingi koloba? Sikawa tóndima yango, na mpiko nyonso, na motema na biso mobimba, ete ekosalema ndenge wana.

<sup>257</sup> Sikawa mwa bato bango oyo batelemi awa, mingi kati na bango nayebi bango. Nakanisi...na—na—nandimi te, mwasi ya liboso, oyo atelemi na liboso awa, elenge mwasi oyo, nandimi te ete nayebi ye. Nayebi Ndeko Way; ná ndeko mwasi oyo alandi kuna, mwasi ya Ndeko Roberson...to Borders. Mobali oyo alandi, nayebi ye te. Nasengelaki koyeba mwasi oyo alandi; nayebi te, nandimi te. Nayebi ye. Iyo, nayebi ye. Pe oyo alandi, mobali oyo atelemi kuna, soki namikosi te, ezali mwana mobali ya Ndeko Daulton. Pe, na kati ya molongo kuna, nayebi penepene bato nyonso oyo bazali kuna.

<sup>258</sup> Nayebi ata moke te nani azali...nayebi bango te, soki bauti wapi. Kasi sika, eloko basengeli na yango sikawa ezali nde libondeli. Bamosusu kati na bango, na ntembe te, likambo yango elekeli bango, bakoki mpenza kososola yango te.

<sup>259</sup> Sikawa, nakolina ete moko moko na bino átala mwa moke na ngambo oyo, moko moko na bino baoyo bozali na molongo ya mabondeli. Soki nakokaki kosunga bino, nalingaki kosala yango. Bomoni? Pe nazali awa mpo na kosunga bino. Kasi nzela bobele moko mpo nákoka kosala yango, mpo na kozongisa oyo Satana asali bino, ezali ete bónshima ngai. Soki mpenza bondimi ngai, na motema mobimba, ekosalema.

<sup>260</sup> Sikawa ezaláká, na mosala na ngai, ezalaki kosala ete bimononeli éya. Bimononeli ezalaki koya, pe nakokaki koyebisa bato ntina oyo bayelaki. Pe, bino, bato boni bamóná yango kosalema? Oh, bino nyonso, bomoni. Ya solo. Iyo, nakoki kosala yango kino lelo. Oh, ekoki kosalema kino lelo. Na ntembe te. Iyo. Ya solo.

<sup>261</sup> Kasi tobandi kokómá na likambo moko ya monene koleka oyo wana sikawa. Tobandi komata likolo koleka yango. Bomoni? Tobandi kokómá na Liloba wana lilobami. Pe Satana asengeli kotósá. Ekokanga ye pe akoningana te; nasengeli bobele komema bino bónshima Yango. Bótia ntembe te.

<sup>262</sup> Awa, soki bolingi koyeba soki nazali koyebisa bino solo, soki Molimo Mosantu azali awa. Mwana mwasi wana, nayebi eloko nini ezali kotambola te epai na mwana mwasi wana. Nayebi ye te, kasi nayebi eloko oyo ezali kotambola te. [Ndeko mwasi moko alobi: "Ya solo. Akonzami na milimo mabe. Kokonzama na milimo mabe."—N.D.E.] Ezali mpenza bongo. Pe azali mpenza kobundisa ngai na makasi na ye nyonso, kasi asengeli kotika ye. Yo ndima yango kaka. Kotiela yango ntembe te, ndeko mwasi. [ "Iyo, Nkolo. Kotiela yango ntembe te." ] Kotiela yango ntembe te. Malamu, ndeko mwasi. Yo, okokómá...Ekosila.

<sup>263</sup> Mobali ya moindo moko azali kotala ngai, oyo atelemi kuna na molongo. Nayebi yo te, kasi Nzambe ayebi yo. Soki nayebisi yo bokono na yo, okondima ete nazali mosakoli na Ye? Okondima yango? Oyei awa mpo na yo moko te. Mwana wana oyo azali na lopitalo, akobika soki ondimi yango. Ondimi yango na motema mobimba? Na bongo kende, zonga kofanda na kitin yo. Nasakoli Nguya ya Nzambe likolo na mwana yango mpo zabolo áтика ye.

<sup>264</sup> Daulton moke azali kotala ngai, oyei awa mpo na bebé wana. Bebé yango, eloko moko ezali kotambola te na motolú na ye. Boye te? Zonga kofanda na esika na yo, ndima yango, pe ekosila.

<sup>265</sup> Nazali kotala ndeko mwasi mosusu oyo afandi kuna, ezali Mme Stricker. Mme Stricker, nasololi na yo te eleki basanza. Nayebi ata moke te ntina oyeli awa. Ondimi ete Nzambe akoki koyebisa ngai mpasi na yo? Ekosunga . . . ? . . . bino nyonso bón dima? Oyei awa mpo na mwana wana, oyo eloko moko ezali kotambola malamu te na lokolo na ye. Lisusu, ozali kobondela mpo na moninga moko na Afrika. Ezali mpenza ya solo. Wana ezali YANGO ELOBI NKOLO. Sikawa soki ezali ya solo, Mme Stricker, tombola loboko. Bomoni?

<sup>266</sup> Azali awa, bomoni. Kasi mo—mosala wana ekozaláká ntango nyonso, kasi mosusu ye oyo. Bón dima sikawa! Bótia ntembe te. Moto moko te kati na bino átia ntembe. Soki natie yo maboko, pe nasengi ete likambo oyo ésalema, ekosalema. Likambo bobele moko, ezali kaka lokola kondima Liloba na Nzambe. Likambo bobele moko, soki ondimi Yango te, ekosalema te. Soki ondimi Yango mpenza, esengeli kosalema. Mpamba te, likambo moko esalemaki na mpokwa mosusu wana, pe nayebi ete bobele Nzambe yango, oyo akokaki kokela, akokaki kosala yango. Malamu.

<sup>267</sup> Nalingi ete bino nyonso bógúmba mitó. Bino nyonso na mabondeli. [Ndeko Branham alongwe na eteyelo, mpo na kobondela mpo na bato oyo bazali na molongo—N.D.E.] Sikawa, molingami ndeko mwasi, zabolo wana ayebi te . . . ? . . .

Yo zabolo oyo okangi Sharon, mwa mwana mwasi kitoko oyo!

<sup>268</sup> Bobele Nzambe yango, Oyo apesaki ngai emononeli yango na butu mosusu wana, na ntina na zabolo oyo akangamaki, alobaki: “Na bosembo nde okoki kokanga ye.” Pe na bosembo na motema na ngai mpo na mwana oyo, naye, Nkolo, kosenga mawa pe bolamu na Yo, mpo na ye.

<sup>269</sup> Satana, nakangi yo. Na Nkombo na Yesu Klisto, tika mwana oyo. Makanisi pe lisosoli na ye ekozongela ye, na ndenge elongobani. Na bongo, Liloba esili kolobama, ekosalema pe bongo, na Nkombo na Yesu Klisto.

<sup>270</sup> Nkolo Nzambe, mpo na Ndeko na ngai Way, tika ete Nguya ya Yesu Klisto ékanga nguya ya zabolo oyo ekangi ndeko na ngai. Pe kangola ye, na Nkombo na Yesu Klisto.

<sup>271</sup> Nzambe, mwa mwasi oyo akozala lokola oyo ya liboso ya koya awa, kati na mwa bampóso oyo, soki eloko moko esalemi te mpo na ye. Azali mwasi ya ndeko na ngai, Ndeko Roy. Nkolo Yesu, pesa ngai makasi sikawa. Yo Moto opesaki emononeli yango, Ozangaka kokokisa yango te. Ezangaka kokokisama te.

<sup>272</sup> Yo molimo ya zabolo, oyo okangi ndeko na ngai ya mwasi, nakangi yo. Na Nkombo na Yesu Klisto, tika ye. Esili kolobama, na bongo tika ete ésalema! Malamu.

<sup>273</sup> Na Nkombo na Nkolo Yesu, nakangoli ndeko na biso ya mwasi na ba-mpasi na ye. Na Nkombo na Klisto Oyo alakaki, pe apesaki elaka: "Soki olobi na ngomba oyo." Tika ete ésalema, Nkolo.

<sup>274</sup> Natieli mwasi oyo maboko, nazali koyoka epakweli ya Molimo Mosantu na kati na losambo, natieli ye maboko, na Nkombo na Yesu Klisto, mpo ábika na bokono. Na... Tika ete ésalema, mpo esili kolobama. Amen.

<sup>275</sup> Natieli mwana mwasi oyo maboko, JoAnn, Otii na likanisi na ngai ndakisa ya mwana mwasi Moklisto. Nakangoli ye na ntongo oyo, na eloko ya nkanza oyo. Na Nkombo na Yesu Klisto, tika ete bosenga na ye ékokisama.

<sup>276</sup> Nkolo Nzambe, natieli Ndeko mwasi Thoms maboko, bolóngani ya ndeko na ngai molingami. Eloko na nkanza oyo akangi ye, tika ete eloko yango nde ékangama. Na Nkombo na Yesu Klisto, tika ete ákangolama.

<sup>277</sup> Natieli ndeko na ngai ya mwasi maboko. Na Nkombo na Yesu Klisto, Mwana na Nzambe, tika ete nguya ya moyini ékangama. Pe, tika ete ndeko na ngai ya mwasi ákangolama, banda lelo.

<sup>278</sup> Natieli ndeko na ngai ya mobali maboko, kokokana na Liloba na Nzambe. Tika ete zabolo oyo azalaki koniokola pe kotungisa ye, átika ye. Na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.

<sup>279</sup> Mpo na bosenga ya ndeko na ngai ya mwasi, nasengi ete Ókokisa yango, Nkolo. Wana natieli ye maboko, na Nkombo na Yesu Klisto, tika ete ékokisama. Amen.

<sup>280</sup> Mpo na ndeko na ngai ya mwasi, Tata, wana natieli ye maboko. Na Nkombo na Yesu Klisto, tika ete bosenga na ye ékokisama. Amen.

<sup>281</sup> Na kondima ya pete, Nkolo, atako e—ezali likamwisi, natieli ndeko na ngai maboko. Na Nkombo na Nkolo Yesu, tika ete bosenga na ye ékokisama.

<sup>282</sup> Natieli Ndeko na ngai ya mwasi Way maboko, oyo ayokelaka mawa, bato oyo basengelaki na mawa. Pe ekomami: "Bakoyokela

bango mawa.” Tika ete mawa oyo azali kosenga, na ntongo oyo, épesamela ye, na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.

<sup>283</sup> Nkolo, mwa mama oyo, na motema motutami, nayebi bosenga na ye, E Yawe Nzambe, tika ete épesamela ye lelo. Na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.

<sup>284</sup> Tata Nzambe, mpo na ndeko na ngai ya mwasi, natieli ye maboko, kokokana na etinda ya Molimo Mosantu, pe na nzela na emononeli ya butu wana. Tika ete bosenga na ye ékokisama, na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.

<sup>285</sup> Tata na Likolo, wana ndeko mwasi oyo azali kopusana awa mpo na kozua esika na ye, mpo totiela ye maboko. Kokisa bosenga na Ye, E Nzambe. Na Nkombo na Yesu Klisto, tika ete ésalema.

<sup>286</sup> Tata na Likolo, wana nasimbi loboko ya ndeko na ngai ya mwasi oyo, tika ete Nguya ya Yesu Klisto ékokisa bosenga na ye. Amen.

<sup>287</sup> Nkolo Yesu, wana nasimbi loboko ya ndeko mwasi oyo, pe muswále oyo asimbi, tika ete bosenga na ye ékokisama. Na Nkombo na Yesu Klisto, kokisa yango, Nkolo. Amen.

<sup>288</sup> Tata Nzambe, na Nkombo na Nkolo Yesu, tika ete bosenga ya ndeko na biso ya mwasi épesamela ye. Tika ete ázua eloko asengi. Na Nkombo na Yesu Klisto.

Ndima kaka, ndima kaka,  
Nyonso ekosalema, ndima kaka;  
Ndima kaka, ndima kaka,  
Nyonso ekosalema, ndima kaka.

<sup>289</sup> Sikawa liboso ya kositisa, bópesa ngai lisusu kaka mwa ntango moke, na ntango na bino. Likamwisi, Nzambe asali yango. Liboso na biso mpenza, likamwisi euti kosalema. Mpo bobele ntango nabandaki kokende na molongo ya mabondeli wana, Eloko moko etombolaki ngai, ndenge mpenza Alobaki ete ekosala. Bomoni, likamwisi! Bomoni?

<sup>290</sup> Pe ntango Molimo ezalaki likolo na ngai ndenge wana, nakokaki kotala molongo na nse pe komona makambo oyo bato wana bazalaki na mposa na yango, bomoni. Na bongo, penepene misato to minei kati na bango, to boni, mpo ékoka kozala ndangá, litatoli, ete Nzambe alongolaka likabo oyo ezali likabo ya solo te. Abakisaka nde likolo na yango, Akobaka kotonga na komata likolo.

<sup>291</sup> Sikawa nandimi, na motema na ngai mobimba, ete bobikisami. Amen. Nandimi yango na nyonso oyo ezali kati na nga. Na—nandimi yango.

<sup>292</sup> Sikawa, Yesu abengi bino ete bóya mpo na lobiko ya molimo. Soki boyei, bokozua Yango, mpo Alakaki yango. Alakaki yango, sikawa tótiela yango ntembe te. Kasi tóndima yango na motema na biso mobimba. Sikawa, bóbundisa yango te, bóyeba bobele

ete esengeli kosalema. Etindami kosalema mpenza. Yesu alobaki: “Loba Liloba oyo. Kotia ntembe te.” Bómoni? Pe Azalaki mpenza Ye.

<sup>293</sup> Pe bimononeli yango, na oyo ngai nayebi, na motema na ngai mobimba, ata mbala moko te ezángá kokokisama, ata mbala moko te. Pe na butu wana, Alobaki, na ba... emononeli wana oyo nayebisi bino, liboso na Nzambe Oyo natelemi, yango ezali ya solo, bomoni. Amonaki ndenge nyoka wana ekangamaki. Alobaki: “Osengeli kozala na bosembo koleka.”

<sup>294</sup> Yango nde oyo nazali koluka makasi, kozala na bosembo koleka. Pe moto nyonso oyo azalaki koya na ntongo oyo, namekaki kakanisa: “Soki ézalaki nde mama na ngai (mpo na basi wana), soki oyo afandi kuna azalaki ndeko na ngai ya mwasi, soki oyo afandi kuna azalaki nde mwasi na ngai, to moko na bana na ngai nde afandi kuna, bongo soki ezelaki bango?” Nazalaki koluka komitia na esika na bango, mpo názala na bosembo. Pe soki botalaki malamu, bobele mpenza...

<sup>295</sup> Nawuti...esalemi ete makambo yango ezongeli ngai na makanisi. Mokolo mosusu wana, ntango nazalaki na Californie, nazalaki na dejuner wana ya Bato ya Mombongo. Nakanisi ete nazali na yango awa. Nandimisami mpenza. Nazalaki kotala yango eleki mwa ntango, lisakoli oyo epesamaki. Yango oyo, awa. Epesamaki sima na kotelema pe koteaya liteya moko ya makasi. Pe bato mosusu bazali awa na ntongo oyo; Ndeko Roy Borders, azali moko na bato oyo bazalaki kuna, nabanzi, nayebi te soki Roy azali wapi, azalaki ya kofanda awa, iyo; azalaki wana ntango yango esalemaki, ná bamosusu mingi oyo bazalaki wana. Na ntango, elenge mobali moko oyo azalaki Batiste, ezelaki cousin ya Jane Russell, vedette ya cinema; moto nyonso oyo alingi koya na dejuner yango akoki koya. Pe ntango nasilisaki koloba, elenge mobali yango apusanaki pe azingaki ngai loboko, pe alobaki yango.

<sup>296</sup> Ntango nakitaki na etumbelo moko mpo na komata na mosusu, mpo na koloba na eyanganelo, oyo ezalaki na bato nkama na nkama. Pe nazalaki koloba na—na emission moko oyo eyokanaki na etúka mobimba na ngonga ya libwa na mpokwa oyo elandaki. Boye bazalaki kotia yango na bande. Pe ntango oyo...Nakitaki na etage oyo elandi, mpo na koloba lisusu, na bato oyo bazalaki *kuna*. Pe moko na bibongiseli ya minene babengisaki moko na bato na bango ya minene, azalaki kuna, pe azalaki kotelemela Nsango, bomoni, azalaki koloba...

<sup>297</sup> Nazalaki kolobela ndenge nazalaki na Phoenix, mwa mikolo liboso na yango, ndenge namonaki mbuma ya ndenge na ndenge ebotaki na nzete moko. Namonaki na nzete moko ya malala, ezelaki na pamplemousse, ndímo ya ngai, pe nabanzi bemandarine, ná ba-tangerine, pe mbuma ya ndenge na ndenge ezelaki kokola elongo, mpo ezali nzete ya ndímo. Kasi nalobaki:

"Ebimisaka fololo mobu na mobu pe ebotaka mbuma ya sika. Kasi ezali bobele na bitape na yango ya ebandeli; soki ebot-... soki nzete yango moko mpenza eboti etape mosusu, ekobimisa mbuma ya lolenge moko na oyo ezali na mobímbi. Kasi banzete mosusu oyo ezali kobota mbuma na yango, atako ezali kobika na—na bomoi ya nzete oyo." Nalobaki: "Ezali lokola bibongiseli oyo etiami na Mobímbi. Yesu alobaki: 'Nazali Mobímbi.' Pe mbala nyonso Mobímbi yango ekobimisa etape, ekozala mpenza lokola Mobímbi. Bomoni, ekobota mbuma ndenge moko."

<sup>298</sup> Bongo, motei monene yango, ya ebongiseli ya Pantekotiste ya monene koleka oyo tozali na yango, azalaki ya kotelema wana, atelemelaki Yango, bomoni, alobaki ete ngai nalingaki koloba yango mpenza bongo te.

<sup>299</sup> Kasi nabandelaki pe nalobaki: "Nalingaki koloba yango mpenza bongo, bomoni. Nalobaki ya solo mpenza! Nalongoli eloko moko te."

<sup>300</sup> Mokolo mosusu wana ntango nalobelaki bitumbelo wana, nayebaki te, namóná yango naino na histoire te. Nalobá naino likambo moko te, na etumbelo, na nse na epakweli, bongo násengela kolongola yango. Sikawa, bokobi kobenga yango *Momboto Na Nyoka*, to nyonso bolingi, ata Mateya nini, to, *Mwasi Ya Ndumba Monene*, oyo bato mingi batelemelaka. Bóya kaka, pe... Mpo na nini boyá epai na ngai ná Makomi na yango te? Bomoni? Bóyeba soki ezali solo.

<sup>301</sup> Mobali yango apusanaki, ayambaki ngai, alingaki koloba... Alobaki: "Ndeko Branham, ezali mpo na kotuka te, kasi ekokaki kozala mokapo ya 23 ya Emoniseli. Oyebi, kobakisa Buku mosusu. Na ntembe te," alobaki, "elingaki kozala malamu te, na ntembe te, tosengeli kobakisa eloko moko te likolo na Yango." Pe bobele ntango abandaki koloba bongo, abandaki koloba minoko ya sika. Nzokande elenge mobali yango ayebaki te eloko nini koloba minoko ya sika elakisi.

<sup>302</sup> Pe bobele na ntango asalaki yango, Française moko ya Louisiane azalaki liboso na ngai, alobaki: "Ezali na ntina ya kolimbolama te. Ezalaki Français ya solosolo."

Pe mobali moko na ngámbo oyo atelemaki pe alobaki: "Ezali solo."

<sup>303</sup> Pe kuna na sima mpenza, molimboli moko ya O.N.U., azalaki kuna, apesaki nkombo na ye, akómaki naino kuna te. Alobaki: "Malamu mpenza. Ezali solo."

<sup>304</sup> Pe makambo basangisaki yango oyo. Pe moko moko na bango akomaki ndenge moko, ntango bakutanaki, moko moko na baoyo bapesaki ndimbola na yango, ndenge moko mpenza.

<sup>305</sup> Pe Français wana, moto ya mibale awa, akomaki yango, mpo ye moto azalaki kokoma makambo ya liyangani yango. Oyo akomaki yango oyo. "Ngai, Victor Le Doux, nazali Français

ya makila mpenza, Moklisto oyo abotámá mbala ya sika, oyo atondisámá na Molimo Mosantu. Nafandaka na 809 North King Road, Los Angeles 46, nasambelaka na Bethel Temple, Arnie Vick nde mokengeli na biso,” motei ya Pantekotiste, losambo ya Pantekotiste oyo eleki monene na Los Angeles. “Ndimbola ya lisakoli na ntina na Ndeko Branham, epesami na Danny Henry, na Français, mokolo mwa 11 sanza ya mibale na mobu 1961, na dejéuner ya ba-Hommes d’Affaires Du Plein Evangile; ndimbola ya solosolo ya lisakoli yango.” Bango nyonso misato balobaki ezali bongo.

*Mpo ete oponi nzela ya nkaka...*

<sup>306</sup> Bomoni, kotelemela, nasengelaki kotambola ngai moko, bomoni. Nakoki kososola yango. Mose pe asengelaki kopona. Bomoni? Atindamaki kosala yango te, kasi asalaki yango. Bomoni? “Nzela ya mpasi mingi; o...” Bomoni?

*Mpo ete oponi nzela ya nkaka, nzela ya mpasi mingi;  
osali... olandi nzela oyo yo moko oponi.*

<sup>307</sup> Na elobelí mosusu, natindamaki kosala yango te. Nakoki kokota, kotambola elongo na bamosusu soki nalingi. Kasi nakangamaki na... nasepeli kokangama na Liloba.

*Ozui mokano oyo ebongi pe ya polele, pe ezali NZELA  
NA NGAI.*

<sup>308</sup> Soki botali malamu, eléndisami pe etiami mokolóto. Soki botali malamu, ekomamaki na Français, oyo; elobami na Français, verbe liboso ya adverbé, bomoni.

*Na ntina na mokano ya motuya oyo, eteni monene  
mpenza ya Likolo ezali kozela yo.*

<sup>309</sup> Sikawa, yango nde nazalaki komituna, “Ntango nakokufa, ekosalema...?” Bongo esalemake ete nákanisa: “Likolo ekabwani na biteni ya ndenge na ndenge mpo na biso kuna na likolo te; Likolo ezali Bokonzi ya Likolo oyo ezali na kati na biso, oyo moto azali kozela.” Bomoni? Sikawa bótala malamu:

*Ozui mokano ya nkembo mpenza!*

*Oyo, na yango moko, nde eloko oyo ekopesa pe ekosala  
ete elonga monene mpenza ékokisama kati na bolingo  
na Nzambe.*

<sup>310</sup> Hmm. Bomoni, biso tokoki koloba yango: “Kati elonga monene mpenza kati na bolingo na Nzambe,” kasi na Français ekozala “bolingo na Nzambe.” Ezali lokola Allemand to monoko mosusu, bomoni, bazuaka... batiaka verbe liboso ya adverbé.

<sup>311</sup> Sikawa bososoli koya na Yaladene elingaki koloba nini? Tokómi awa sikawa. Tókatisa sikawa. Tótkisa maseki. Tókatisa na ngámbo mosusu sikawa, mpamba te nyonso wana ezali ya biso. Nyonso ezali ya biso. Bimononeli yango ezangaka kokokisama te. Ekoki kozanga kokokisama te, mpo eutaka epai na Nzambe.

Nandimi yango na oyo nyonso ezali kati na ngai. Tozali ba-mercenaire te oyo bakokima, kuna na bilíki. Tokokatisa Yaladene, bokabwani. Nzambe afungoleli biso Bilembo oyo ezali na sima ya Buku! Tika ete tókota sikawa na esika oyo ya nkembo, mpo Yosua akabolelaki libota libúla na bango, oyo Nzambe atikeláká bango.

<sup>312</sup> Pe soki botali malamu, bamama ya Baebèle wana, ntango bazalaki kokómá na mpasi ya kobota pe ntango bazalaki kobota ba tata ya mabota wana . . . (Nakolobelá yango, moko na mikolo oyo, soki Nkolo alingi.) . . . pe babotaki bampaka wana; ntango azalaki kotángá nkombo na bango, na mpasi ya kobota, azalaki pe kotia bango na esika na bango mpenza na kati na bokonzi. Oh! la la!

<sup>313</sup> Mpémela ezali—ezali likamwisi. Bomoni, o—okoki mpenza kososola yango te. Kasi epemelami, pe Nzambe akomema yango kino na esika na yango, na—na ntango mpenza oyo okanisi te.

<sup>314</sup> Sikawa, soki neige ekwei mingi te, tokoki, soki Nkolo alingi, lomingo ekoya, nalingi kolobela *Boklisto Kotelemela Losambo Ya Bapakano*. Pe ekozala malamu ete, bóya na nkasa, eloko nyonso bolingi, mpo na kokoma Liteya. Mateya mosusu ekoteyama na mpokwa ya lelo, ndeko . . . nabanzi, bandeko mosusu awa nde bakoteya. Nalingaki kotikala awa, kasi nayebi ete bato mingi balingaki kotikala, pe balobi ete neige ekokweya lisusu na sima ya nzanga oyo, ekozipa banzela oyo ememaka awa, uta na Georgie pe bisika ndenge na ndenge. Boye ngai . . . soki Nkolo alingi, lomingo ekoya, nalingaki kolobela se Liteya moko yango na mpokwa ya lelo, kasi nakozelisa yango kino na lomingo ekoya. Na bongo, Nzambe ázala na bino.

<sup>315</sup> Nandimaka ete Yesu Klisto azali Mwana ya Nzambe na bomoi, abotamaki na mongondo, akumbamaki, Nzambe kati na libumu, mongombo oyo Ye alingaki kofanda kati na yango. Nandimaka ete, kati na Klisto, Ye azali Nzambe oyo alati nzoto. Azali Nzambe oyo akómi mosuni. Ntango Tata Nzambe akotaki kati na Yesu Klisto, Azalaki litondi ya Bonzambe kati na nzoto, kati na Ye nde litondi mobimba efandi. Nzambe Tata alobaki Maloba. Yesu alobaki: “Ngai nde Nalobaka te, kasi Tata na Ngai oyo afandi kati na Ngai, Ye nde alobaka.” Yango wana, kokokana na yango, Ye lokola akómaki mosuni mpo Ákoka kokufa, Nzambe afutaki etúmbu mpo na bato, mpo na kosikola pe komema, pe—pe koya, kosangisa biloko oyo ékelamo na Ye Moko abungisaki ntango akweyaki, Asikolaki yango na bomoi na Ye Moko.

<sup>316</sup> Boye, na kosikoláká bato yango, ezali mpo Nsango-malamu na Ye ékende liboso, “Misala oyo Nazali kosala, bino pe bokosala yango. Bokosala mingi koleka oyo, mpo Nakei epai na Tata. Sima na ntango moke, mokili ekomona Ngai lisusu te; kasi bino bokomona Ngai; mpo Nakozala elongo na bino, ata kati na bino,

kino na suka ya mokili.” Sikawa tokómi na ntango ya suka. Klisto azongi na lolenge na Ye ya Molimo Mosantu, na litondi ya Nguya na Ye, kati na Lingomba, mpo na Ámimonisa. Ezali komikitisa. Ezali bato ya komikitisa.

<sup>317</sup> Soki moto moko azali awa, oyo akoki kozala na libaku malamu ya kotanga mingi, ntango mosusu ya kosambela na losambo ya monene, kotika te ete komikitisa ya bato mpamba oyo ébetisa yo libaku. Omoni? Yango, ezali yango te. “Ebele ya bato bazalaki koyoka Ye na esengo.” Bomoni, ezali ebele ya bato.

<sup>318</sup> Sikawa misanda ya bato ezali—ezali ebele. Bato mosusu bakipaka na bango te, babikaka bomoi ya ndenge nyonso, bazalaka na balabala, pe bongo na bongo. Baoyo wana te nde bazalaki koyoka Ye. Pe bato ya likolo wana, bango bazalaki koyoka Ye te. Ezalaki nde ba—bato ya kati-kati, ebele ya bato, baoyo bazali bato mpamba kasi balingi kobika bomoi ya peto pe ya malamu, pe balingi kobika mpo na Nzambe, ezali bango nde bayokaka Ye.

<sup>319</sup> Na bongo, tika ete ngai ná yo tózala bato oyo bakoyoka Ye lelo oyo, mpo nandimi solo mpenza ete moko na makambo ya minene koleka, oyo esílá komonisama na mokili, ezali komonisama sikawa. Amen. Nzambe ápambola bino.

Sikawa natiki liyangani na Ndeko Neville.



*LIKÁMWISI* LIN61-1210  
(Paradox)

Liteya ya Ndeko William Marrion Branham oyo, eteyamaki liboso na Anglais na mokolo mwa lomingo na ntongo, mokolo mwa 10, sanza ya zomi na mibale, na mobu 1961, na Branham Tabernacle, na Jeffersonville, Indiana, U.S.A., ekamatamaki uta na bande pe ekomamaki mobimba na Anglais. Ndimbola ya Lingala oyo ekomami pe ekabolami na Voice Of God Recordings.

LINGALA

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## **Liyebisi ya makoki ya mokolo-eloko**

Makoki nyonso ekopesama na ndingisa. Búku oyo, ekoki kozala imprimé na masíni ya ndako mpo na yo moko to kokabama, ofelé, lokola esalelo mpo na kopalanganisa Nsango Malamu ya Yesu Klisto. Búku oyo ekoki kotekama te, koyíkanisama te, kotiama na site internet te, kobombama mpo na kolukaluka te, kolimbolama na nkota mosusu te, to kosalela yango mpo na kosenga misolo te, kozanga ndingisa ekomami mpenza na Voice Of God Recordings®.

Soki olingi koyeba makambo mosusu to kozua bisalelo mosusu, komélá:

**VOICE OF GOD RECORDINGS**  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)